



SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE 3 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-34-8

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

14th Edition

ISBN 978-1-920458-34-8



9 781920 458348



PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 3 Buka 1

ISBN 978-1-920458-34-8

E t'habolotswe  
e bile e tsamaelana  
le PPKT



Leina:

Tlelase:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PUOGAE YA  
SETSWANA

Buka 1  
Kgweditsharo  
1 & 2





Mme Angie Motshekga,  
Tona ya Lefapha la  
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsatona wa Lefapha  
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditse ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

# MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

<p><b>Tekatekano</b></p> <p>Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.</p>	<p><b>Seriti sa botho</b></p> <p>Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.</p>	<p><b>Botshelo</b></p> <p>Botshelo jolthe bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.</p>
<p><b>Lelapa</b></p> <p>Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.</p>	<p><b>Thuto</b></p> <p>Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.</p>	<p><b>Mmereko</b></p> <p>Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.</p>
<p><b>Kgololosego le pabalesego</b></p> <p>O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlwisano ka mokgwa wa kagiso.</p>	<p><b>Dithoto</b></p> <p>Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.</p>	<p><b>Bodumedi. Tumelo le dikakanyo</b></p> <p>Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.</p>
<p><b>Tshireletsego</b></p> <p>Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.</p>	<p><b>Boagi</b></p> <p>Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.</p>	<p><b>Kgololosego ya puo</b></p> <p>O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwiwe bothoko.</p>

# Mophato 3



P u o g a e

## YA SETSWANA



**SETSWANA**

Buka



## DIKAEDI TSA MORUTABANA

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago fa o tswetsetse go tlhabetlha dikakanyetso tse di latelang tsa bogatisi mo barutwaneng:

- **Tshwaro ya buka:** Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- **Kakanyetso ya buka:** Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- **Bokaelo:** Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojang le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

### MAELE A GO RUTA

#### Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe.

#### Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:
  - Balolola le go tlotla dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
  - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
  - Tlhama kgang ya tlelase (boleele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotlela tsala kgang ya tlelase.
3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakakgolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuiso.*
4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotlofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

#### Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa bothokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

#### Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala. Kwa bokhutlong jwa kgweditharo, barutwana ba tlogela mokwalo wa go goloketsa ditlhaka ba ya

kwa mokwalong wa go tshwaraganya ditlhaka kgotsa wa go tseketletsa. Dithuto ts amokwao di tshwanetse go tlhokomela bogolosegolo ditlhakanye le ditlakakgolo le dikgolagano tse di batlegang mo mokwalong o montlhwa. Barutwana ba tshwanetse go kgona go kopolola sekwalwa se se tlantsweng (sk. Sekwalwa se se tswang mo bukeng) ka mokgwa wa mokwalo o o tshwaraganyang ditlhaka.

#### Tshola dintlha tse mo tlhologanyong:

- Dikeeletso tsa barutwana tsa go ithuta di a farologana. Go bothokwa gore barutwana ba rotloediwe tlang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

**Tlotlofoko:** Naya barutwana tlhono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

**Go tlhologanya:** Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhopho o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhopho di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

**Go tlhopho mafoko go feleletsa dipolelo.** Neela ditlhopho diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

**Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17):** Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

**Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84):** Mo ditlhopheng tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

**Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128):** A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhopho pele ba kwala diathikele tsa bona.

**Dithanodi:** Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhokagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

**Ela tlhoko:** Mo ditirwaneng tsa ditlhopho, neelang moetedipele wa setlhopho sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhopho ka nepagalo.

## Thitokgang 1: Boela sekolong

## Kgweditharo 1: Dibeke 1–4

**1 Jaanong re mo Mophatong wa 3** 2

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng.

Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)

Thutiso ya tekathaloganyo

Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng

Medumopuo: medumo ya ditumanosi oo, ng, ph, tl, th le –ntl.

Go kwala dipolelo mo dibukeng tsa thutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Bo buisa: Mafokopono

**2 Ka ga sekolo sa me** 4

Go bua: Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang

Puo: Tatelano ya ditlhaka, mainatota

Go kwala: Dirisa mafoko a a neetsweng go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya thutiso.

Tlatsa tshedimosetso e e ka ga wena mo foromong.

Kwala dipolelo tse di ka ga se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.

Puo: sekeletsa mainatota a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.

Go kwala: Dira phousetara.

**3 Ke letsatsi la botsalo la Morutabana** 6

Go buisa le go tthaloganya: E tshwana le pampiri ya tiro 1.

Puo: Go kgaoganya maina ka fa tlase ga ditlhogo tsa motho, lefelo kgotsa selo.

Medumopuo: tsi, me, go, ai, i, tlw

**4 Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo** 8

Go kwala: Direla mongwe yo o kgethegileng karata ya letsatsi la botsalo.

Go buisa: Buisa bukanatsatsi ya ga Piet mme o bue le tsala ya gago ka ga keletso ya ga Piet ya sephiri ya letsatsi la botsalo.

Go kwala: Kwala keletso ya gago ya sephiri ya letsatsi la botsalo mo bukanatsatsing.

Itumele: Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tse ba bonweng ka tsona.

**5 Letsatsi la metshameko** 10

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng

Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)

Medumopuo: aa, d, ele, kw, nya, le  
Puo: kgaoganya mafoko go ya ka dinoko

Go kwala: Dirisa mafoko a a neetsweng go kwala dipolelo

Tthaloganya: Dira lenaane la ditiro tse go builweng ka tsona mo kgannyeng.

**6 Letsatsi la boitumediso kwa sekolong** 12

Go bua: Botsa ditsala tsa gago ka ga metshameko ya bona ya mmamoratwa. Tlatsa mo tafoleng.

Puo: Tatelano ya ditlhaka

Puo: Mafoko popo

Go kwala: Kwala ka ga motshameko wa gago wa mmamoratwa.

Go kwala: Dira phousetara go bapatsa Letsatsi la Metshameko.

**7 Pula e na ka letsatsi la metshameko** 14

Go buisa: Tshwana le pampiri ya tiro 1 Pharologanyo

Medumopuo: etse, nya, tsh, oga, kgw

**8 Morago ga letsatsi la metshameko** 16

Go bua: Diragatsa se se diragetseng mo letsatsing la metshameko.

Puo: Kwala dipolelo ka Tirisopego. Dirisa mmepekekangwa go polana

**9 Leobo la sekolo le a ša** 18

Go buisa go go arolelanelwang: Tshwana le pampiri ya tiro 1.

Puo: Tsamaisano le maemedi (sekeletsa mafoko a a kayang go feta motho a le mongwe)

Medumopuo– mm, kg, nkg, ng, leo

**10 Tshireletso ya molelo ...** 20

Go kwala: Ditshwantshonomoro di bontsha tatelano e e nepagetseng

Go kwala: Kwala ka ga setshwantsho sengwe le sengwe

Puo: Dirisa matshwao a puo mo dipolelong

Puo: Mainatota, dirisa maina mo dipolelong

Itumele: Thusa boraditimamolelo go bona tsela ya bona.

**11 Letsatsi la laeborari** 22

Go buisa & tthaloganya: Tshwana le pampiri ya tiro 1.

Medumopuo: ts, fa, ku, gw.

Puo: Golaganya dikarolo di le pedi tsa dipolelo go bopa polelopate o dirisa legokanyi kana lekopanyi “gonne” (go bontsha tlholego le poelo).

Medumopuo: sh tshimologong le kwa bokhutlong ba mafoko

**12 Go buisa dibuka** 24

Kwala tebogape ka ga buka

Batla mafoko a a dumangmmogo

Go bua: Thala matshwao mme morago o tthalasetse tsala ya gago matshwao ao.

**13 Dilo tse re di ratang** 26

Go buisa & tthaloganya: Risepe

Medumopuo: isa, tlo, ong, ima, tsh, nya, iphi

Tirwana ya go ithophela karabo e e itumedisang.

**14 Mang o rata eng?** 28

Go kwala: Botsolotsa dipotso mo ditsaleng mme o tlatse tafole.

Kwala risepe ya mmamoratwa

Puo: Go gokaganya dipolelo - sediri le lethusalediri.

**15 Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona** 30

Diragatsang kgang ka ga podi e e tlang sekolong

Medumopuo: ng, p, mo, ona, se

**16 Podi ya sekolo** 32

Go kwala: Kwala dinomoro mo ditshwantshong ka tatelano e e nepagetseng ya kgang. Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe.

Kwala buka yak gang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Re itumeletse go bala Mophato wa 3.

"Ke itumetse ka gone ke **ya** go nna **morutabana** wa lona," ga bua Mohumagatsana Tholo.

"Ke a itse gore le tlile go dira ka natla mo Mophatong wa 3," a rialo.


"Go **na** le bana le ba **babedi** ba bašwa. Ke Mapiti le Lebo," a rialo.

Lebo o mo **setuloteting**. Re tshwanetse go mo **thusa** go tsamaya mo sekolong.



Phaposiborutelo e **phepa** ke e **ntle**.

Go na le phousetara mo leboteng e e re gakololang go tshwara sekolo se le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Dirisa mafoko a 5 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

<b>phepo</b>	<b>tlile</b>	<b>thaba</b>	<b>ntlo</b>	<b>mophatong</b>
<b>phoso</b>	<b>tlama</b>	<b>thupa</b>	<b>ntle</b>	<b>sekolong</b>
<b>pholo</b>	<b>tlala</b>	<b>thula</b>	<b>ntlatsa</b>	<b>thabeng</b>



A re kwalleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha le simolole ka **tlhakakgolo**.

O se ka wa lebala go kwala **khutlo** kwa bofelong jwa lefoko.

Ba mo mophatong ofe jaanong?

Ba mo

Ke mang yo o tlang sekolong ka setuloteting?

Ke ka lebaka la eng go na le phousetara e kgolo mo leboteng?

Go ba gopotsa

Bana ba babedi ba ba ntšhwa ke bomang?

Ke

le



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang.



A re kwaleng

Kwala maina a le 4 a ditsala tsa gago ka tatelano.



1		3	
2		4	

Maina



Tiriso ya mafoko

Jaanong sekeletsa maina a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo. Batla mafoko a e leng maina a batho kgotsa a mafelo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

dikausu	moranang	ditlhako	durban
mme sibisia	jabu	ati	lebopo
morutabana	ntlo	latshipi	ferikgong
motsekapa	polokwane	baesekele	bese



Boitumediso

Jaanong feleletsa karata e ka ga gago.

Leina la me ke \_\_\_\_\_.

Ke mo mophatong wa \_\_\_\_\_. Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Leina la tsala ya me ke \_\_\_\_\_.

Motshameko o ke o ratang ke \_\_\_\_\_.

Buka e ke e ratang ke \_\_\_\_\_.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga gago, se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.

Blank writing area with horizontal lines.



Mafoko a tlwaelo

morago potologa bana



Boitumediso

Lebelela phousetara e e ka ga go tshola sekolo se le phepa. Bolelela tsala ya gago gore phousetara ya re re dire eng. Oketsa ka dipolelo tse dingwe mo phousetareng tse di buang ka ga go se latlhele matlakala gongwe le gongwe. Dirisa mokwalo o o gogelang.



O se ka wa nna khukhwane ya matlakala.

O nne khukhwane e e phepa.

Tshola sekolo sa gago se le phepa.

Sela dipampiri.

Dirisa kgameo ya matlakala.





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompiano ke **letsatsi la botsalo** la morutabana wa rona.

O ne a na le dikerese di le dintsi mo kukung ya gagwe.

Morago ga gore Mohumagatsana Tholo a **time** dikerese, re ne ra **opela** pina e e monate ya letsatsi la botsalo mme rotlhe ra ja **kuku**. Re mo **file** setshwantsho sa **nonyane** e kotame mo **setlhareng**.

Morago re ne ra kwala **maina** a rona mo khalentareng ya letsatsi la botsalo.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka **Motsheganganong**. La ga Lebo le ka Mopitlwe.






A re kwaleng

Araba nngwe le nngwe ya dipotso tse. Gakologelwa go dirisa ditlhakagolo le khutlo kwa bofelong jwa karabo.

Ke mang yo e neng e le letsatsi la botsalo la gagwe?

Ke mang yo o tlileng go dira moletlo wa letsatsi la botsalo ka Letlhabula?

A Bongi o tla kgona go dira moletlo wa go thuma mo letsatsing la gagwe la botsalo? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

letsatsi	eme	kuku	kaila	dira	mopitlwe
metsi	loleme	tuku	gaila	sira	utlwa
motsi	palame	fatuku	saila	tira	mmutlwa



A re kwaleng

Kwala maina a mo dikarateng tse di nepagetseng.

- ditlhako
- Mahikeng
- pene ya sekolo
- setulo
- Amo
- Motsekapa
- Jabu
- Polokwane

MOTHO


SELO

LEFELO



A re kwaleng

Direla mongwe yo o mo ratang karata ya letsatsi la botsalo. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa letsatsi la botsalo ka mo gare ga karata.

A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati, mme o buisane le tsala ya gago ka ga keletso ya letsatsi la botsalo la ga Ati.

Bukatsatsi e e rategang

21 Mopitlwe 2015

Fa ke na le dingwaga di le robedi mo kgweding e e tlang, ke batla mpho e e kgethegileng ya letsatsi la botsalo. Ga ke batle sengwe le sengwe fela. Ke batla gore rre a tle gae gore a tle a ntseye ke ye go bona motshameko wa kgwele ya dinao.



Letlha: \_\_\_\_\_



A re kwaleng

Jaanong kwala keletso ya gago ya letsatsi la botsalo.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha \_\_\_\_\_

Mafoko a tswaelo

tla robedi keletso

Blank writing lines for the lion's message.



Boitumediso

Tlatsa maina a ditsala tsa gago tsotlhe mo kgweding e e nang le malatsi a bona a botsalo.

# KHALENTABA YA LETSATSI LA BUTSALO

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwe

Blank writing lines for Ferikgong.

Blank writing lines for Tlhakole.

Blank writing lines for Mopitlwe.

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Blank writing lines for Moranang.

Blank writing lines for Motsheganong.

Blank writing lines for Seetebosigo.

Phukwi

Phatwe

Lwetse

Blank writing lines for Phukwi.

Blank writing lines for Phatwe.

Blank writing lines for Lwetse.

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole

Blank writing lines for Diphalane.

Blank writing lines for Ngwanaitseele.

Blank writing lines for Sedimonthole.



Morutabana: Saena \_\_\_\_\_

Letlha \_\_\_\_\_



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

"Re tshwanetse go thusa go baakanyetsa Letsatsi la metshameko", morutabana o ne a re bolelela.

Lebo a re "Ke tlaa dira phousetara go bolelela batho ka ga Letsatsi la metshameko."

"Nka dira dithuthuntshwane gore ke di rekise", ga bua Bongi.

"Ke tlaa thusa go tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng", Amo a bua.

"Ke tlaa rulaganya dipina tse re ka di opelang", ga bua Jabu.

"Ke tlaa ema kwa moleng wa phenyo gore ke bone yo o fenyang," ga bua Ati.

"Gape ke tlaa ema kwa hekeng go bontsha bomme le borre kwa ba tshwanetseng go ya teng," ga bua Piti.



# Makopanyisi



## A re kwaleng

Kgaoganya mafoko a go ya ka medumo ya ona.

ka fa teng

kwantle

morago

ka fa tlase

magareng

pele

Jaanong a kwale go ya ka tatelano ya alefabeti.

1		4	
2		5	
3		6	



## Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

tlaa	dira	bolelela	kwa	tsenya	pele
jaaka	dila	lebelela	lekwa	bonya	tsele
jaanong	disa	tsenelela	bokwa	benya	yole



## A re kwaleng

Lebelela lenaneo la ditiro tse di tshwanetseng go dirwa. kwala maina a batho ba ba tlaa dirang tiro nngwe le nngwe. Bua gore a tiro e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi la metshameko kgotsa ka Letsatsi la metshameko.

Ke tiro mang?	Ke mang yo o tlaa e dirang?	A e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi la Metshameko kgotsa ka Letsatsi la Metshameko?
Dira phousetara.	Lebo	Pele ga 
Dira dithuthuntshwane go di rekisa.		
Tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng.		
Tlhama dipina		



A re direng

Botsa ditsala di le tharo gore ke motshameko ofe o ba o ratang.  
Tlatsa maina a bona. Kwala motshameko o ba o ratang fa tlase.

Leina	Thandi			
Motshameko o o rategang	Bolotloa			



A re kwalleng

Kwala dinomere ts setlhopha sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha  
tatelano e e nepagetseng ya alefabeto. O setse o diretswe lebokoso la ntlha.



1	rata
2	rola
3	ruta

	huma
	hempe
	halofo

	rera
	roka
	ruma



A re kwalleng

Dirisa mafoko a mabedi a, go dira lefoko le le lengwe.

phaposi	+	borutelo	=	phaposiborutelo
moruta	+	bana	=	
botlhaba	+	tsatsi	=	
tsela	+	pedi	=	



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga motshameko o o ratang.



Mafoko a tlwaelo

pele  
ka  
kae

Four horizontal lines for writing.



Boitumediso

Thusa Lebo go dira phousetara ya Letsatsi la metshameko. Tlatsa leina la sekolo sa gago. Thala ditshwantsho mo phousetareng go bontsha gore go tlaa diragala eng mo Letsatsing la metshameko. Oketsa ka tshedimosetso nngwe fela e e se yong. Fa o fetsa bontsha tsala ya gago phousetara ya gago.

Sekolo



# Letsatsi la Metshameko

Itumedise kwa sekolong ka Lamatlhato a tlhola 5 Mopitlwe

Go simololwa ka 10:00

Go tlaa rekisiwa dithuthuntshwane



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa metshamekong ya sekolo. Go ne go le bothitho, go le letsatsi, e le letsatsi la selemo. Bomme le borre ba ne ba opela. Re ne re taboga e bile re fenyā. Mongwe le mongwe o ne a itumeletse letsatsi le. Ka bonako pula ya simolola go na. Dikgadima di ne di rwatlanya. Pula e ne ya na ka maatla thata ra bo ra iphitlhela re gatsetse e bile marokgwe a rona a go taboga a kolobile. Phefo e ne ya foka ya bo ya roba diphousetara tsa rona. Re ne ra tshabela mo diphaposiborutelong mme ra emela gore pula e se. Fa pula e sa, rotlhe ra ya gae.





A re kwaleng

Kholomo e e ka fa molemeng e bontsha khutshwafatso ya mafoko a a mo kholomong e e ka fa mojeng. Thala mola go golaganya mafoko a.

ina
felo
wago
tsatsi

lefelo
letsatsi
leina
wa gago



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

itumetse	fenya	metshamekong	taboga	marokgwe
opetse	bonya	tshekong	leboga	sekgwa
gatsetse	tsenya	tshepong	dikologa	mokgwa



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke eng se se dirileng gore Letsatsi la metshameko le se ka la tswelela?

Mongwe le mongwe o ne a tabogela kae kgatlhanong le pula?

A o akanya gore ba ne ba reetsa pegelo ya bosa? Goreng o rialo?

Naya kgang e setlhogo.



A re diragatseng


Diragatsa se se neng se diragala kwa Letsatsing la metshameko fa pula e ne e simolola go na.



A re kwaleng

Kwala jaanong se mongwe le mongwe a se buang le go dirisa matshwao a puiso a a nepagetseng.

Puo pegelo



Pula e simolola go na.

Amo o ne a re, "Pula e simolola go na."



Ke kgona go taboga ka bonako.

Jabu o ne a re "

."

Bongi o ne a re "

Ke rata go tshameka bolotloa.



Tsenang mo phaposiborutelong go fitlhela pula e emisa go na.

Morutabana o ne a re "

."



Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo o tihalosa se se diragetseng ka Letsatsi la metshameko.

Blank writing area with horizontal lines for text.


Mafoko a tlwaelo

emisitse ke mongwe sa



Boitumediso

Thusa go rulaganya Letsatsi la Metshameko. Kwala dikakanyo tsa gago mo lebokosong lengwe le lengwe mo letlhomesong le.



Lobelo lwa mae la maswana \*gakologelwa:  
- mae a a apeilweng  
- maswana

Letlha le Nako:

Gakologelwa

Go dirwe eng fa pula e ka na?



Ke mang yo o tlaa thusang?

Go jewa eng?

Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompieno fa re ne re le mo phaposiborutelong re ne ra nkgelela mosi.

Ntšwa ya rona, Ben, ya simolola go nkgankgelela.

Go ne go nka eng?

Morago ra bona leobo le ša. Re ne ra ikutlwa re boifa. Morutabana a leletsa IO177. Re ne ra tshwanela go ema mmogo mo moleng ka fa tlase ga ditlhare.

Boraditimamolelo ba le barataro ba tla go tima molelo. Ba ne ba tshotse mabanta a magolo le dilepe e bile ba rwele dimaseke.

Ba tla ba palame llori e khibidu ya molelo e e phatsimang. Ba dirisa lethompo le le kima mme ba tima molelo. Leobo la rona la sirelediwa.



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo lebokosong le le fa tlase a a kayang palo e e fetang motso a le mongwe.

nna rona ke ba o **bona**  
lona ena wena tsona gagwe me



Tlhopha mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng. Buisa dipolelo.

A re kwaleng



Amo **o** ba a taboga.

Bongi ke ba mofenyi.

Bana **o** ba kwa sekolong.

Bana **o** ba kwa metshamekong.

Pule **o** ba buisa buka.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

nkg	mang	leobo	kgona	mmogo
nkgona	nnang	leoto	kgopa	mme
nkgopa	mong	leodi	kgosi	mmidi



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go fefeletsa ka khutlo.

Ke eng se se neng se ša?

Ke

Ke boraditimamolelo ba bakae ba ba neng ba tlile go tima molelo?

Ke eng morutabana, Mme Sibisia, a re bana ba tshwanetse go ema ba tlhomagane ka fa tlase ga setlhare?

Gonne




Nomere ya mogala wa boraditimamolelo ke mang?





A re kwaleng

Kwala dinomoro tsa go tloga go 1 go ya go 4 go bontsha tatelano e e siameng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



Four horizontal lines for writing answers.



**A re kwaleng**

Tlatsa matshwaopuiso a a nepagetseng.

Dirisa letshwao la potso  kgotsa letshwaotsiboso  kgotsa khutlo  .

Thusa leobo le a ša	!
Boraditimamolelo ba ba maatla ba baratara ba ne ba tla go tima molelo	
Molelo o ne wa simolola leng	
Molelo o kwa kae	
Ba ne ba tima molelo jang	

**Mafoko a tlwaelo**

gompieno  
tshwanetse  
mmogo  
kgone



**Maina**


**Tiriso ya mafoko**

Jaanong thalela mafoko a a tshwanetseng go simolola ka **tlhakakgolo**.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

<u>bongi</u>	tumi	ferikgong	katse	mopitlwe
motsekapa	ati	mosupologo	tshameka	laboraro
segwagwa	polokwane	umtata	gauteng	letsatsi
Peter	jabu	pene	rula	phensele

**Boithabiso**

Thusa rasetimamolelo go batla dintlo tse dikhibidu, tse di botala jwa tlhaga le tse di tshetlha.







**A re kwaleng**

Golaganya mafoko a a ka fa molemeng le mafoko a a ka fa mojang go bopa polelo.



Ga a ka a ya kwa sekolong gonne	go ne go le letsatsi le le mogote.
Ke ne ka apara jeresi gonne	go ne go bonala e kete pula e ya go na.
Ke ne ka tsaya mokgele gonne	o ne a lwala.
Ke ne ke tshameka kwa ntle gonne	go ne go le tsididi.



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.


Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

kgarametsa	fofa	kuku	gagwe
letsatsi	lofa	tuku	bogwe
katse	bofa	sakatuku	logwa



**A re kwaleng**


Araba dipotso tse ka go feleletsa polelo nngwe le nngwe. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Ke goreng Amo a ne a sokola go kgarametsa setulo sa maotwana?
Gonne se
Ke goreng Robete a ne a palelwa ke go fitlhelela raka e e kwa godimo?
Gonne o
Ke goreng Bongji a ne a tsaya buka ya metswako?
Gonne o
Ke goreng Ben a ne a dutse kwa ntle?
Gonne o



A re kwaleng



Kwala setlhogo sa buka e o e ratileng.

Blank writing box with horizontal lines for the title.

Thala setshwantsho go bontsha gore buka e ne e bua ka ga eng.

Mokwadi:  
Blank writing box with horizontal lines for the author's name.



A re kwaleng

Kwala temana ya di dipolelo di le 3 mme o bue gore ke eng se o se ratileng ka ga buka eo.



Large blank writing box with horizontal lines for the main body of the story.



A re kwaleng

Golaganya lefoko le le mo kholomong e e tshetlha le lefoko le le mo kholomong e e botala jwa legodimo le le dumang jaaka lona.

opela		roula
ena		otsela
gana		wena
boula		bana

emetse		fatuku
khadi		diretse
tau		makau
kuku		padi

Mafoko a tlwaelo

leng  
wena  
jaanong  
gompieno



Boitumediso


Thala matshwao a molwana mongwe le mongwe o o latelang, morago o tihalosetse tsala ya gago matshwao a gago.



Dintšwa ga di a letlelelwa.



Divuvuzela ga di a letlelelwa.



Mogalawaletheka ga o a letlelelwa.



Dipodi ga di a letlelelwa.





A re bueng

Lebelela  
ditshwantsho.  
O bona eng?



Bongi o bontsha bana gore dithuthuntshwane di dirwa jang.



A re buiseng

### Modiri wa dithuthuntshwane

#### Se o se tlhokang

Maswana a a jang a le 2 a oli  
Halofo ya kopi ya dithuthuntshwane  
Letswai

#### Se o tshwanetseng go se dira

Tshela oli mo pitseng.  
Tshela dithuthuntshwane mo pitseng. Khurumetsa pitsa.  
Baya pitsa mo setofong se se bolelo.  
Tlhokomela gore o se ka wa iphisa.  
Reetsa fa dithuthuntshwane di thunya.  
Fa di simolola go thunya, bula pitsa.  
Tima setofo. Tshela dithuthuntshwane mo sejaneng  
mme o di tshele letswai. Tshikinya pitsa.

#### Ja mme o itumele.





**A re kwaleng**

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.

O tlhoka oli e e kanakang?

A	Leswana le le lengwe le le jang
B	Maswana a mabedi a a jang
C	Maswana a mararo a a jang

O tlhoka eng gape?

A	Dithuthuntshwane
B	Dithuthuntshwane le letswai
C	Panana

Ke goreng o tshwanetse go nna kelotlhoko fa o dira dithuthuntshwane?

O tlaa itse jang gore dithuthuntshwane di budule?



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng dithutiso

fisa	sejaneng	tima	tshikinya	iphisa
disa	botlolong	dima	tshereanya	phedisa
tlisa	setlolong	kima	itshopanya	philo



**A re kwaleng**

Dilo tse di latelang di latswega jang?

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai



A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai



A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai



A	sukiri
B	botlha
C	botlhoko
D	letswai

# Ke mang yo ratang eng?



A re kwaleng

Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi ka ga dilo tseo ba di ratang.



Ke mang ...	letsatsi le le rategang la beke?	motshameko o o rategang?	buka e e rategang?
leina la gago?			
tsala ya gago?			
tsala ya gago?			




A re kwaleng

Thala mola o o golaganyang polelo e e mo kholomong e e botala jwa legodimo le polelo e e mo kholomong e e setlha.



Go ne go bonala e kete pula e ya go na.	Ke ne ka leletsa boraditimamolelo.
Go ne go bonala e kete go ya go nna tsididi.	Ke ne ka isa jeresi ya me kwa sekolong.
Ke ne ke ya go tshameka kgwele ya dinao.	Ke ne ka ya go batla llere.
Bese e ne e ša.	Ke ne ka sega borotho ka dilae.
Katse e ne e le mo setlhareng mme e palelwa ke go fologa.	Ke ne ka ya ka sekhukhu kwa sekolong.
Ke ne ke batla go dira borothopate.	Ke ne ka dira karata ya letsatsi la botsalo.
E ne e le letsatsi la botsalo la tsala ya me.	Ke ne ka baakanya terata ya jarata.
Podi e tsene ka phatlha e e mo terateng ya patlelo.	Ke ne ka ya ka dikhokho tsa me kwa sekolong.

Letha:



A re kwaleng

Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi ka ga dilo tseo ba di ratang.

dijo tse di rategang?	lenaneo le le rategang la radio kgotsa la TV?	motho yo o rategang?

Mafoko a tswaelo

kwa tase  
Lamatlhatso  
Sontaga



Boitumediso

Kwala motswako wa gago.



Motswako wa \_\_\_\_\_

Se ke se batlang \_\_\_\_\_

Se ke tshwanetseng go se dira \_\_\_\_\_



Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

### MATSENO A KGANG

Re ne re dira mo phaposiborutelong gompieno. Bongji a re fa re ne re buisa le go kwala mo dibukeng tsa rona, dijotshegare tsa gagwe di ne tsa utswiwa, mme ga re a bona ope a tsena mo phaposibutelong.

### MMELE WA KGANG

Morago Ati o ne a re buka ya gagwe e ne ya kgagolwa le fa re sa bona ope a tshwara buka ya gagwe.

Moragonyana re ne ra lemoga gore ngatana ya malomo a morutabana ga e yo mme re ne ra gakgamala gore go diragetse eng ka ona.

Morago re ne ra bona gore ke mang yo o dirileng jalo. Gonne terata ya patlelo e ne e senyegile, podi e kgolo e ne ya tsena mo sekolong. E ne e tshwerwe ke tlala, ka jalo ya simolola go ja sengwe le sengwe se e se bonang.

### BOKHUTLO JWA KGANG

Ka lesego ntšwa, Ben, e ne ya e koba. Ya e lelekisa sebaka sa go feta 1 km.

Morago ga moo rotlhe re ne ra thusa go baakanya terata ya sekolo.



A re diragatseng

Diragatsa kgang ka ga podi e e tlang kwa sekolong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.



ngatana	pod <span style="color:red">i</span>	malom <span style="color:red">o</span>	bon <span style="color:green">a</span>	tl <span style="color:orange">ase</span>
ngame	pon <span style="color:red">o</span>	molom <span style="color:red">o</span>	gon <span style="color:green">a</span>	gal <span style="color:orange">ase</span>
ngotla	pit <span style="color:red">se</span>	sepalam <span style="color:red">o</span>	t <span style="color:green">sona</span>	mos <span style="color:orange">ese</span>



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakagolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Bolela dilo tse tharo tse podi e di jeleng.

1.


2.

3.

E tsene jang mo patlelong ya sekolo?

Ke mang yo o neng a e koba?

Akanya ka ga setlhogo se se maleba sa kgang e, mme o se kwale fa.





**A re kwaleng**

Kwala dinomoro mo ditshwantsoneng tse ka tatelano e e siameng. Jaanong kwala polelo go tlhalosa setshwantsho sengwe le sengwe.




---



---



---



---



**Boithabiso**

Kwala kgang ya gago mo pampitshaneng. E tshwanetse go nna le matseno, mmele le bokhutlo. Kopa tsala ya gago go go thusa go e siamisa. Jaanong o ya go itirela buka ya gago. Sega tsebe e e latelang ya buka e. Sega mo godimo ga mela e e maronthobane. Mena tsebe mo meleng. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo gare ga buka.



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO




KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?


O nna kwa kae?



8

SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

5

7

Tswelela ka kyang ya gago fa.

Kwala mmele wa kyang ya gago fa le mo tsebing ya 5.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

KGATO 2: Mena mo mabeng wa morotho. KGATO 3: E tshwara qanane mo letshwantsho fa.

KGATO 4: Tswelela ka kyang ya gago fa.

KGATO 5: Kwala mmele wa kyang ya gago fa le mo tsebing ya 5.





Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Four horizontal blue lines for writing.

Fetsa kgang ya gago.

Four horizontal blue lines for writing.

2

7

3

9

Four horizontal blue lines for writing.

Four horizontal blue lines for writing.



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong!wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 9.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

# D Thitokgang 2: Balelapa le ditsala Kgweditharo 1: Dibeke 5 – 8

- 17 Ntsalake yo ke mo ratang 36**  
Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng  
Go buisa & thaloganya: Buia lekwalo go tswa go Dumi go ya go Bongji. Ela tlhoko aterese le madume. Go thaloganya go mo ditenyeng.  
Medumopup, tse, o.
- 18 Ntsalake 38**  
Go bua: Bua ka ga metshameko e e farologaneng e o e tshamekang. A motshameko mongwe le mongwe o ka nna kotsi? Kaela  
Go kwala: Kwala lekwalo. Bua ka ga se o se dirang kwa sekolong mme o neelane ka dikgang dingwe.  
Thala setlhare sa balelapa la gago. Tlatsa maina a maloko a balelapa la gago (mainatota)
- 19 Go eta ga balelapa 40**  
Go bua: Bua ka ga setshwantsho mme o fopholetse gore go tla diragalang mo kgannyeng.  
Go buisa & thaloganya: Kanelo  
Medumopuo: tla, tse, la, ya, ka, tsa.
- 20 Ke mo tseleng ya go etela ntsalake 42**  
Go kwala: Direla mongwe yo o lwalang karata ya fola ka bonako.  
Puo: Go fetola dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakatlang o simolola ka Ka moso  
Go kwala: Kwala se se go itumedisang, utlwiswa bothoko, kgopisa le se se go tshabisang  
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela mme morago o neele molekane wa gago dikaelo ka molomo go ya kwa gaabo Dumi.
- 21 Kwa bofelong ra goroga 44**  
Go buisa & thaloganya (kanelo)  
Go kwala: batla mafoko mo kgannyeng mme o a tlatsa mo dikholomong tse di nepagetseng tsa Difoniki: ee, ea, oo  
Medumopuo; oe, aa, ee, ae.
- 22 Se re se dirileng mmogo 46**  
Go bua: Tlhagisa bodiragatsi jo bo ikaegileng ka kgang.
- Go kwala: Tsenya matshwao a puiso mo dipolelong  
Go kwala: kwala a dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakaphething o simolola ka Maabane.  
Tshameka motshameko wa mafoko o dirisa dinoko tse o di ithutileng go fitlha ga jaana.
- 23 Se re se dirileng mmogo 48**  
Go buisa & thaloganya: Buisa kgang mme o arabe dipotso.  
Medumopuo: sekeletsa mafoko a a felelang ka -nnye and -ng.  
Medumopuo: gela, ngw, mphi, tshwa, tse.
- 24 Go fithelala dilo 50**  
Go kwala: Latedisisa ditshwantsho go bolela kgang.  
Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe  
Go kwala: go bapisa madiri a pakajaanong le pakaphethi  
Boitumediso: batla dipharologanyo (ditlhaloso)
- 25 Tumi o a timela 52**  
Go buisa le go thaloganya: Kanelo  
Medumopup a, ng, oga, f, u.  
Puo: Madiri le dipaka, maabane, gompieno kgotsa ka moso.
- 26 Pabalesego ya ngwana 54**  
Go kwala: Kwala kgang ka ga nako eo e neng o timetse  
Puo: Tsamaisano  
Go kwala: Tsenya dinomoro mo dipolelong go bontsha tatelano ya kgang.  
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela. Mme o neele molekane wag ago dintlhakaelo ka molomo.
- 27 Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ntatemogolo 56**  
Go buisa & thaloganya: Buisa taletso go ya go kwa moletlong wa letsatsi la botsalo.  
Medumopuo: mog, ala, isa, om  
Go kwala: Bopa dipotso mme o simolole ka mafoko goreng o be o feleletsa ka letshwao la potso.
- 28 Meletlo le dipikiniki 58**  
Go bua: Dira patlisiso. Botsa dipotso tsa goreng mme o arabe dipotso tse di mo tafoleng.  
Puo: Go supa madiri a pakaphethi.  
Puo: Go tshwantsha madiri a pakaphethi le pakajaanong.  
Puo: Kwala dipolelo ka pakaphethi, mme o simolola ka Maabane  
Puo: Tatelano ya ditlhaka  
Go kwala: Kwala taletso ya letsatsi la botsalo.
- 29 Lelapa le le tshelang sentle 60**  
Go buisa & thaloganya: Buisa Bukatsatsi ya ga Jabu  
Medumopuo: eno, otlh, el, ele, dir, olol, og.  
Medumopuo Kgaoganya mafoko go ya ka dibokoso tsa medumo tse di nepagetseng.
- 30 Go tshela sentle 62**  
Tlatsa dinako tsa ditirwana tse di farologaneng tse go buiwang ka ga tsona mo bukatsatsing ya ga Jabu.  
Go kwala: Kwala dipolelo mo pakaphething ka ga se o se dirileng maabane. Simolola ka "maabane".  
Go kwala: Feleletsa bukatsatsi ka ga se o tlileng go se dira mo bekeng e e tlang.  
Go buisa: buisa se tsala ya gago e se kwadileng mme o bone gore a o tla dira selo se se tshwanang le sa gagwe.
- 31 Kgang ya ga nkoko 64**  
Go buisa & thaloganya: Buisa kgang k ga pitsa ya letsopa ya ga Nkoko.  
Medumopuo: th, - ed, ai, ae
- 32 Kgang ka ga balelapa 66**  
Go bua: Diragatsa kgang ka ga pitsa ya letsopa.  
Go kwala: kwala dipolelo go ya ka tatelano ya ditiragalo e e nepagetseng mo kgannyeng.  
Go kwala: Polana go kwala kgang o dirisa mmepekakangwa.  
Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.  
Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



I Section BB  
Fruit Tree Road  
Riverland  
5 Mopitlwe 2015

Bongi

Ke aga ke akanya ka ga motsi wa fa o ne o re etetse mo malatsing a boikhutso a a fetileng. Ke gopola ka moo re neng re tshameka mo nokeng ka teng re batla bana ba digwagwa. A o gopola letsatsi la fa re ne re palama setlhare mme re kgetla diapolekose? Ke ne ke tshogile gore ke tlaa wa, mme kwa bokhutlong ga feleletsa e le boithabiso jo bo monate. Ke ne ke rata ka moo o neng o kama moriri wa me ka teng. Jaanong re boetse kwa sekolong. Re ikatisetsa konsarata ya sekolo. Nka itumela thata fa o ka tla. Ke bina mmino wa setso mme nnake o letsa moropa. Ke eletsa e kete o ka tla mme wa re etela ka bonako.

Ntsalao

Dumi





**A re kwaleng**

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Ke mang yo o kwadileng lekwalo?

Lekwalo le ya kwa go mang?

Lekwalo le kwadilwe leng?

Lekwalo le ne le le ka ga eng? Kwala dilo di le pedi.

1.

2.

Dumi o ya go dira eng kwa konsarateng ya sekolo?

**Mafoko a  
tlwaelo  
leBILE  
biditse  
boditse**



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

kget <b>la</b>	t <b>laa</b>
bat <b>la</b>	let <b>la</b>
t <b>la</b>	sot <b>la</b>



etela	etet <b>se</b>
ema	emet <b>se</b>
sela	set <b>se</b>

leba	teba
seba	reba
oba	aba



### A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga sengwe sa dilo tse o di dirang fa o tshameka le bana ba bangwe. A o tshameka metshameko e e ka nnang kotsi? Bua ka ga dikgang tse o nang le tsona ka ga balelapa la gago le sekolo.



### A re kwaleng

Kwalela ntsalao lekwalo. Bua gore o dira eng kwa sekolong mme o kwale dikgang dingwe ka ga lelapa la gago.



Tlatsa aterese ya gago \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tlatsa letlha la gompiono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Yo o rategang \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ntsalao, \_\_\_\_\_



Tlatsa leina la gago. \_\_\_\_\_

Letha:



**Boitumediso**

Thala setshwantsho sa balelapa la gago fa. Tlatsa maina a ditokololo tsa balelapa la gago.



Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mmaagwe Dumi o a lwala, ka jalo Bongi le mmaagwe ba tlaa mo etela. Ba tlaa tsamaya ka tekesi. Bongi o itumetse thata gonne o ya go etela ntsalaagwe, Dumi. Ba paka diaparo tsa bona. Bongi o rekela Dumi mpho mme o dira karata ya go eleletsa mmaagwe gore a fole. Ba ya go nna koo malatsi a le mabedi.

Ba tlaa tsamaya ka thekesi. Ba tlaa tsamaya bosigo fa ngwedi o tlahpile. Thekesi e na le mabone a a lesedi thata.

Ka moso Dumi le Bongi ba tlaa tshameka le bana ba bangwe mo nokeng mme ba kgetla maungo go ja.



Letha:



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feletsa ka **khutlo**.



Bongi o ya kwa kae?

Bongi o tsamaya le mang?

Ke go reng ba ya go etela Dumi?

Bongi o ya go dira eng kwa ntlong ya gaabo Dumi?

Ba ya go tsamaya jang?

Ba ya go tsamaya leng?

Mafoko a  
tlwaelo

noka  
tsamaya  
tlotse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.



kgetla	itumetse	lwala	tsamaya	boka	eleletsa
batla	dirisetse	etela	baya	tshameka	belesetsa
khutla	didimetse	opela	laya	baka	lepeletsa

Morutabana: Saena


Letha

41



A re kwaleng


Dira karata ya go eleletsa motho yo o itseng a lwala gore a fole. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa gore a fole ka mo teng ga karata



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Ka moso. O diretswe ya ntlha.

Pakatlang



Ke ja dijo tsa me.

Ka moso ke tlaa ja dijo tsa me.

Ke ya kwa go Dumi.

Ka moso ke tlaa

Ke tshameka le Dumi.

Ka moso ke

Re tsamaya ka thekesi.

Ka moso re



**A re kwaleng**

Kwala polelo e mo go yona o buang gore ke eng se se go dirang gore o itumele, o nne o tlhontse, o tenege kgotsa o tshoge.

	Ke eng se se go dirang gore o itumele?
	Ke eng se se dirang gore o nne o tlhontse?
	Ke eng se se dirang gore o tenege?
	Ke eng se se dirang gore o tshoge?



**Boitumediso**

Bolelela tsala ya gago gore a tsamaye jang go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Bua gore tsala ya gago e tshwanetse go fapogela kwa molemeng kgotsa kwa mojang leng.



Ntlo ya gaabo Dumi go tswa boemela - dithekesi.



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Kwa bokhutlong thekesi ya goroga kwa ntlong ya gaabo Dumi. E ne e setse e le ura ya 8 bosigo. "Kwa bokhutlong re fano." ga bua Bongi, mme a retolola konopo ya lebatlhi.

Bongi o ne a itumetse thata go bona ntsalae. "Heela Dumi." Bongi a goeletsa.

"Tlanya o bone bana ba digwagwa mo nokeng." Dumi a goa.

"Nnyaya, nnyaya!" ga bua mmaagwe Dumi, "Tsweetswee lona ba babedi dulang lo je."

"Ke batla go palama mo ntlong e e mo setlhareng kwa phakeng." Bongi a goeletsa.

"Nnyaya, lo ka se palame setlhare jaanong. Go thari. Lo tshwanetse go dula lo je," ga bitsa mmaagwe.



Letha:



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Thekesi e gorogile ka nako mang kwa ntlong ya gaabo Dumi?

Ke eng se Dumi a neng a batla go se dira la ntlha?

A e ne e le kakanyo e ntle go tshamekela kwa nokeng bosigong boo? Goreng?



A re kwaleng

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e, mme o e tlatse mo kholomong e.



ee	ae	aa

Mafoko a tlwaelo sengwe itse beditse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.



goeletsa	gaabo
boeletsa	baakanya
boela	mmaagwe

lefeelo	gae
tsweetswee	ntsala
beela	kae

Morutabana: Saena

Letha

A re diragatseng



Diragatsa Dumi le Bongi ba batla go ya go tshameka.  
Bontsha mmaagwe Tumi a re ba je pele ba ka ya go tshameka.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.

bongi le dumi ba tshameka ka lamatlhatso



ati o tlaa bo a le dingwaga di le thataro ka seetebosigo



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolole ka Maabane.  
Dirisa mafoko a go go thusa.



Pakapheti

nnile

jele

apeile

bakile

tshamekile

Ke nna kwa sekolong.

Maabane ke

Ke tshameka le tsala ya me.

Maabane ke

O apaya lee.

Maabane o

O baka kuku.

Maabane o

Re ja kwa sekolong.


Maabane re



Boitumediso

Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Dumi.

Ke mang yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi pele? Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka theile o ka tsamaya fela boloko (1) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Motho yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong, o tshwanetse go buisa lefoko leo. Bona gore o ka buisa mafoko a le makae ka nepo.



- kama
- palama
- konopo
- kobo
- kotlo
- koi
- kepise
- lwala
- setla
- khutla
- batla
- kggetla
- kota
- opela
- etela
- lela
- goa
- koafatsa
- loda
- boa



**A re bueng** Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



**A re buiseng** Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a felelang ka **-ela** le **-a**.

Ke ne ke itumetse kwa ntlong ya gaabo Dumi. Dumi o mphile mpho e ntle. O mphile bera ya go tshameka. E ne e le boleta e bile e tshwarega.

Morago ra tsamaya ka thekesi go boela gae. Fa re ntse re tsamaya ka thekesi pula ya simolola go na. Letsatsi le ne le sa bonale mme go le tsididi. Mme a mphutha ka kobo e e bothitho.

Re taboga mo puleng go tswa kwa thekesing go ya kwa ntlong. Morago ka lemoga gore bera ya me e timetse. Ka gopola gore e ne e dutse jang mo thekesing, jaanong e ya gongwe kwa ke sa go itseng. Ka simolola go lela. Ke ne ke batla go boela kwa thekesing go ya go e batla.

Mme morago ra e fitlhela e phuthilwe ka kobo.

E babalesegile, e bile yona e se na mathata.





**A re kwaleng**

Buisa kgang mme morago o tlhophe karabo e e nepagetseng. O diretswe ya ntlha.

Bongi ke mong?



<b>A</b>	Bongi ke mosetsana
<b>B</b>	Bongi ke mosimane
<b>C</b>	Bongi ke bera ya go tshameka



**Mafoko a tswaelo tsamaya kobo dutse**

Kgang e e ka ga eng?	
<b>A</b>	Bongi a tshameka le tsala ya gagwe.
<b>B</b>	Bongi a taboga mo puleng.
<b>C</b>	Bongi o timeditse bera ya go tshameka.

Maemo a bosa a ne a ntse jang mo kgannyeng e?	
<b>A</b>	Go ne go le bolelo motshegare otlhe.
<b>B</b>	Go ne go le bolelo, morago go ne ga nna tsididi mme pula ya na.
<b>C</b>	Pula e nele motshegare otlhe.

Jaanong kwala dikarabo tsa dipotso tse.

Bongi o ne a ikutlwa jang fa a ne a nagana gore bera ya gagwe e timeditse?

---

O itse jang?

---

O fitlhetse bera ya gagwe kae?

---



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso


bogela	gongwe	mphile	tshwarisa	timetse
begela	sengwe	mphutha	tshwarega	dutse
digela	bangwe	mphora	tshwaela	feditse





A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantshong go bontsha tatelano ya tsona e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

Handwriting practice area with four horizontal lines.



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.

Word matching activity with words in thought bubbles:

- tshamekile
- tlile
- lela
- binile
- tsamaya
- jela
- tsamaile
- ja
- akantse
- ledile
- akanya
- bina
- kgweetsa
- tshameka
- kgweeditse

Illustration of a pencil pointing to the word "buile" in a pink cloud, with "bua" in a separate pink cloud above it.



Boitumediso

Supa pharologano.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Fa ba tla mo tsela e konegang mme  
ba bona Tumi le Ben ba dutse le  
lekgarebe le le rekisang dijo.  
Tumi le Ben ba ne ba ja kuku.

A re buiseng



Bongi le Amo ba ne ba batla ausi  
wa ga Bongji, Tumi. Tumi o bogolo  
jwa dingwaga di le nne.

Tumi o ne a **tshameka** le ntšwa,  
Ben.

Morago Bongji le Amo ba lemoga  
gore lebati le bulegile. Tumi le Ben  
ba ne ba se yo.

Basetsana ba kgokologa le **mmila** ba  
batla e bile ba bitsa Tumi ba ntse  
ba tabogile.


Ba ne ba **boifa** gone go ne  
go **fifala**.





**A re kwalleng**

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe.  
Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**.  
Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.



Ke mang yo o neng a timetse?

Ke goreng Amo le Bongi ba ne ba boifa?

Ba ne ba boifa gonne

Ba bone Tumi leng?

Ba bone Tumi fa

Ba bone Tumi kwa kae?

Ba bone Tumi

Tumi o ne a dira eng fa ba mmona?

O ne a



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di  
itlhametseng mo bukeng ya dithutiso



boifa	rekisang	lemoga	fifala	dutse
mmoifa	konegang	taboga	foufala	tutse
loisa	bogolang	senoga	leofala	butse



**A re kwalleng**

Thalela lefoko le le dirang mo polelong nngwe le nngwe.  
Kwala **maabane**, **gompieno** kgotsa **ka moso**, go bontsha nako  
e tiro e tshwanetseng go diragala ka yona.

**Mafoko a  
tlwaelo  
tshogile  
lebatl  
rekisa**

Ba tlaa ya kwa sekolong.

**Ka moso**

O re apeetse dijo.

Re tlaa jala merogo.

O bua mo mogaleng (founung).



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse 8 ka kgang ya fa o ne o timetse.

Handwriting practice area with eight horizontal lines inside a dotted red border.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.



Dijo di/se budule.

Metsi a/la gago a kae?

Dilo tsa/sa gago ke tse/se.

Ba/O tshameka kgwele ya dinao.

Ga twe ke motho yo o/ba ba siameng.

O/Ba lebetse bera ya gagwe.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo dipolelong tse go bontsha tatelano ya kgang.

Ba bone Tumi.


Ba ne ba ile go batla Tumi.

Tumi o ne a timetse.

Amo le Bongi ba ne ba batla Tumi.



Letlha:



re kwaleng

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

Tshameka

tsamaya

naya

tshepisa

Anama

atisa

gatisa

atlana

kanama

tsaya

Patlama



ts

ia


tsh

tle



Boithabiso

Thusa Amo le  
Bongi go bona  
Tumi. Thala mola go  
bontsha tsela e ba  
tshwanetseng go e  
tsamaya.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Eng: Pikiniki ya Letsatsi la Botsalo la ga ntatemogolo


Ntatemogolo: 30 Moranang 2015

Kae: Pikiniki kwa Phakeng ya Blue Gum River

Nako mang: Bese e tlaa tloga ka ura ya 10 kwa Ntlolehalahaleng ya Motse mme e tlaa go busa ka ura ya 5.

O tle ka eng?

- Tsweetswee! tlaya ka sutu ya go thuma ya gago.
- Tsweetswee! tlaya ka bolo ya go tshameka.
- Tsweetswee! tlaya ka senotsididi sa gago.
- Tsweetswee! tlaya ka nama ya go beswa.





**A re kwaleng**

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go fefeletsa ka **khutlo**.



Ke goreng go tlaa nna le pikiniki?

Pikiniki e tlaa nna kwa kae?

Bese e tlaa ba pega ka nako mang?

Ba tlaa ja eng kwa pikiniking?


Ba tlaa tshameka eng?

**Mafoko a  
tlwaelo  
ba  
eng  
tlaa  
goreng**



**Dira ka mafoko**


Kgaoganya mafoko ano go ya ka dipalangwa tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go ikwalela dipolelo tsa gago mo bukeng ya dithutiso.





A re kwaleng

Botsa ditsala di le nne dipotso tse. Tlatsa maina a bona mme o kwale dikarabo tsa bona ka fa tlase ga maina a bona.



Leina la gago ke mang?				
O nna kwa kae?				
O tsetswe leng?				
Tsala ya gago ya botlhokwa ke mang?				
Motshameko o o ratang ke ofe?				
Ke goreng o o rata?				



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo pakapheting.



Dipaka

ya	ja	jele	tshameka	tshamekile
nwa	nole	palama	palame	ile

Jaanong thala mola go golaganya mafoko a a mo pakajaanong kgotsa pakatlang, a a mo kholomong e e serolwana, le mafoko a a mo pakapheting a a mo kholomong e e pinki.

Ka moso ke tlaa		Maabane ke
nwa		ile
palama		tshamekile
ja		palame
tshameka		jele
ya		nole

Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka pakapheti, o simolola ka Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.



jele

tshamekile

kgweeditse

Re tlaa ja nama.

Maabane.

Re tlaa kgweetsa bese.

Maabane.

Re tlaa tshameka kgwele ya dinao.

Maabane.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo setlhopheng sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha tatelano ya alefabeto e e nepagetseng. O filwe sekao.



3	seatla
1	fitlha
2	ntlo

	bolao
	bonnye
	bosula

	setlhabi
	pene
	kolobe




Boithabiso

Kwala taletso ya go tla moletlong.

1. Bua gore e ya go nna letsatsi la botsalo la ga mang.
2. Bua gore moletlo o tlaa bo o le leng.
3. Bua gore moletlo o tlaa bo o le kwa kae.
4. Bua gore moletlo o tlaa simolola ka nako mang.

## Letsatsi la botsalo le le itumedisang



1. Leina:

2. Letha:

3. Nako:

4. Lefelo:

Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

## Letsatsi la tiro e ntsi

6:30	Tsogile	
6:45	Tlhapile	
7:00	Jele difitlholo	
7:15	Tlhapile meno	
7:30	Ile sekolong	
8:00	Dirile ka thata kwa sekolong	
13:00	Tshamekile	
14:00	Jele dijotshegare	
15:00	Noseditse tshingwana ya merogo	
16:00	Dirile tiro ya fa gae	
18:30	Jele dilalelo	
19:45	Tlhapile meno	
19:50	Kamile moriri wa me	
20:00	Ile go robala	

Letlha:



A re kwaleng

Buisa "Letsatsi la tiro e ntsi" mme o arabe dipotso tse.  
Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**.  
Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

Jabu o tsogile ka nako mang?

O ne a ja sefitlholo sa gagwe nako e e kanakang?

O tlhapile meno a gagwe gaka?

Jabu o ile kwa sekolong jang?

O jele gaka?

Mafoko a  
tlwaelo

fa  
ke  
ka



Tiriso ya mafoko

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

otlhaya   botlhokwa   meno   tlhotlhe   tswela   welelela   menoga   tsemeledi  
atlhama   weno   wela   tsenelela   tlhomela   menolola  
botlhoko

eno   otlh   el   ele



A re kwaleng

Tsenya mafoko a mo mabokosong a medumo e e nepagetseng.

modiri   fapogile   bolola   pagolola   lediri   direla   sebela  
sedirwa   goroga   fitlhela   golola   fapoga

el	dir	olol	og

Morutabana: Saena

Letlha



**A re kwaleng**

Lebelela bukatsatsi ya ga Jabu mo tsebeng e e fetileng manaka mo tshupanakong go supa gore ke nako mang.



Thabo o jele

Jabu o ile kwa sekolong

Jabu o dirile tirogae ya gagwe

Jabu o noseditse tshingwana



**A re kwaleng**

Kwala se o se dirileng gompieno. Gakologelwa go kwala dinako.

## Letsatsi la me la tiro







Letha:



**A re kwaleng**

Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng e mme o refosane dibuka le tsala ya gago. Lebelela buka ya gago ka kwa morago, mme o tlaa fitlhela boto ya motshameko.



Mosupologo

Letšha

Ka Mosupologo ke tlaa

Laibobedi

Letšha

Laibotaro

Letšha

Laibone

Letšha

Laibotlhano

Letšha




**Boitumediso**

Lebelela buka ya gago ka fa morago go bona motshameko wa dinoga le dillere.

**DITAELO**

- Refosanang go latlhela letaese.
- Leba nomore e e mo letaeseng morago ga go le latlhela fa fatshe.
- Tsamaisetsa letshwao la gago kwa pele go ya ka palo ya dipatlha tse di mo letaeseng.
- Fa o ka wela kwa tlase ga llere o tihatlogela kwa godimo ga llere.
- Fa o wela kwa godimo ga noga, o ya kwa tlase ga noga.
- Motho wa ntlha go goroga kwa 100 ke ena mofenyi.

Tshameka motshameko wa dinoga le dillere.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

### Ke goreng nkoko a bopa dinkgo tse dintle jaana.

Bogologolotala fa ke ne ke sa ntse ke le monnye jaaka lona, ke ne ke nna le mme le rre mo polaseng. Re ne re na le dikgomo le dinku tse dintsi, mme re tshela kgakala le ditsala tsa rona. Go ne go se ope yo ke ka tshamekang le ena. Ke ne ke aga ke bogela mme a bopa dinkgo. O ne a tswaka mmopa o a neng a o epa mo mmung. O ne a bopa dinkgo ka diatla tsa gagwe, mme a di beye mo letsatsing gore di ome. Letsatsi lengwe a dira gore ke ipopele nkgo ya me. Ke ne ka bopa nkgo ka kelotlhoko mme ka e dikolosa gantsinyana. Ke ne ke itumetse thata go ipopela nkgo ya me.



Morago ke ne ka e baya mo letsatsing gore e ome. Mo go bona bosigo boo fa ke ntse ke robetse pula ya simolola go na. Fa ke tsoga ke fa ke sa bone nkgo ya me. E ne e fetogile seretse. Se ke neng ke kgona go se bona fela e ne e le motlhala wa seretse o ya kwa tshingwaneng. Ke ne ka tshwanela ke go bopa nkgo e nngwe. Ke ne ka ikatisa ka bo ka ikatisa. Ke ka moo ke neng ka ithuta go bopa dinkgo tse dintle ka teng.



**A re kwaleng**

Buisa kang ka ga dinkgo tsa ga nkoko mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

**Mafoko a tlwaelo**  
nka  
kgale  
khona

Ke mang yo o neng a bua kang e?

Ke phoso efe e a neng a e dira?

Go diragetse eng ka nkgo?



**Tiriso ya mafoko**

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e mme o a tlatse mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

kg

tlh

ts

mm



A re direng

Etsisa kgang ya nkgo.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo dipolelong tse di fa tlase go ya ka tatelano e di diragetse ng ka yona mo dikgang. O diretswe ya ntlha.

Pula e ne ya simolola go na.

O ne a tlhontse.

O bopile nkgo e ntšhwa.

Nkgo e ne ya fetoga seretse se sehibidu.

O ne a tlogela nkgo gore e ome mo letsatsing.

I Nkoko o bopile nkgo ya gagwe ya ntlha fa a ne a le mosetsanyana.




A re kwaleng

Rulaganya go kwala kgang ya gago. Bolelela tsala ya gago gore o ya go kwala ka ga eng mme o rulaganye kgang ya gago go ya ka matseno, mmele le bokhutlo.



Matseno

Simolola ka go re e ne e le leng.



Mmele

Bua gore go diragetse eng.

Tsweletso ya mmele,

Go diragetse eng gape?

Ipaakanyetso ya go ikwalela kgang

Bokhutlo

Kgang e fedile jang?



Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.



# SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



## KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?



O nna kwa kae?

8

KGATO 4.5: Ga na le dingwaga tse kae? O nna kwa kae?

# SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 1: Mena no mabeng wa morantho. KGATO 1: Mena no mabeng wa morantho.

5

Tswelela ka kyang ya gago fa.

7

Kwala mmele wa kyang ya gago fa le mo tsebeng ya 5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.





Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Four horizontal lines for writing.

Fetsa kgang ya gago.

Four horizontal lines for writing.

2

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong! wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

## Thitokgang 3: Go tsamayatsamaya

## Kotara 2: Dibeke 1–4

### 33 Mafelo a a ka etelwang 70

Go buisa & tlhologanya: Buisa pampitshana go bona tshedimosetso.

Medumopuo: ph, tl, th, kh, kg

### 34 Re tshwanetse go ya kae? 72

Thala setshwantsho mo sekhipeng mme o se amanye le lefelo mo mmepe wa Aforikaborwa.

Puo Kwala pudula ya puo o dirisa diphegelwanatthanodi ka puokaedi. Go bua: botsolotsa ditsala di le 10 ka ga mafelo a ba ka ratang go a etela. Tlatsa dikarabo mo tafoleng.

Tlhagiso pono: Thala tshate ka go khalara boloko nako nngwe le nngwe ba ba re "ee".

### 35 Thabatafole 74

Go buisa & tlhologanya: Buisa athikele ya lekwalodikgang. Tsepama mo setlhogong, letlha le ditshwantsho.

Medumopuo: ny, p, tlh, ng

Medumopuo Mafoko a a dumang

### 36 Go kwala lokwalodikgang 76

Puo: Sekela makopanyi. Sekela madiri a a mo pakaphething.

Bapisa mafoko a pakaphethi le a pakajaanong.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething mme o simolole ka Maabane.

Go bua: Bua ka ga lekwalodikgang. Bua ka dikgang tsa gago ka ga legae le ka sekolo.

Polanela go kwala athikele ya lekwalodikgang.

Go kwala: Kwala athikele ya lekwalodikgang.

### 37 Lebelela ditlhapi tsotlhe 78

Go buisa & tlhologanya: Buisa phosetara mme o arabe dipotso tse di ikaegileng ka yona.

Medumopuo: f, b, ng, ole, tsh

### 38 Akhwariamo 80

Go bua: Tlotla ka ga phosetara ya akhwariamo

Puo: Sekela matlhalosi

Go kwala: Itlhalose o dirisa matlhalosi

Go kwala: Dira phosetara go tlhalosa ntšwa ee timetseng. Neelana ka tlhaloso ya ntšwa gore batho ba kgone go e supa. Tlatsa matlhalosi.

### 39 Pilanesberg 82

Go bua: Lebelela ditshwantsho mme o fopholetse dikgang tse mmegidikgang a di neelang.

Go buisa & tlhologanya: Buisa Pegelo ya Dikgang mme o arabe dipotso tse di ikaegileng ka yona.

Medumopuo kg, tlh, tshw, lw, ou

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

### 40 Re tswa Pilanesberg re ya gae 84

Go bua: Itire mmegadikgang wa TV mme o bolele dikgang.

Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething.

Morago o di kwale ka pakatlang.

Fetolela dipudula go puokaeding o dirisa puokaeding o dirisa diphegelwanatthanodi.

Dirisa dibonwa: Leba ditshwantsho tsa ditlou di nwa metsi. Tlhalosetsa tsala se o se boneng.

### 41 Serapa sa Ditlou sa Addo 86

Go buisa & tlhologanya: (tsenyo ya bukanatsatsi)

Medumopuo: tsw, u, i, ntl

Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

### 42 Go gongwe ka ga Serapa sa Ditlou sa Addo 88

Go bua: diragatsa kgang.

Puo: Bapisa dikarolo tsa dipolelo go bopa dipolelopate ka "fa – morago".

Go kwala: Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng eno mo bukatsatsing. (Pakatlang)

Go buisa: Buisa bukatsatsi ya tsala ya gago.

### 43 Gold Reef City 90

Go buisa & tlhologanya: Buisa posokarata mme o arabe dipotso.

Medumopuo Batla mme o sekele mafoko a medumo eno mo posokarateng tsh, tšh, nts, oe

Puo: Tsenya ng kgotsa ana kgotsa nyana gore di bape le setshwantsho se se nepagetseng.

### 44 Boitumediso kwa Gold Reef City 92

Puo: golaganya dipolelo o dirisa makopanyi— jalo, gonne le le fa.

Puo: Tlhopha le go sekela letlhalosi go dira gore polelo e kgatthise.

Go kwala: Tlhalosa motho kgotsa lefelo le o le ratang o dirisa matlhalosi.

Go kwala: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Tlhalosa loeto ka bese.

### 45 Mo tseleng ya go boela gae 94

Go buisa & tlhologanya: kanelo

Puo: Dirisa mafoko a a tlhalosang

Medumopuo: en, kh, otl, tsh, no

### 46 Ka ga loeto lwa rona 96

Go bua: bua le tsala ya gago ka ga mefuta e le mebedi ya dipalangwa Feleletsa dipolelo a go bapisa dikarolo di le pedi.

Go kwala: Thala setshwantsho o be o kwale tlhaloso.

Boitumediso: Bapisa ditshwantsho tseno go phologolo e e nepagetseng.

### 47 Tlaya re kwale kgang 98

Go bua: Dirisa dikaedipono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng

Go buisa: Puisokopanelo (kanelo)

Thutiso ya tekathaloganyo

Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng

Medumopuo: lwa, ao, tse, ama, nts

Puo: Sekela ditumathswana tse di nepagetseng.

### 48 Re kwala dikgang tsa rona 100

Go kwala: Dira leano la kgang e e nang le tshimologo, mmele le bokhutlo.

Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng. Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





## A re buiseng

## Kapabophirima

Etela Thabatafole. Tlhatlogela kwa godimo ga thaba ka koloi ya kheibole. Itirele pikiniki mo godimo ga thaba.

Lebelela maruarura, didolofini le ditlhapi kwa akhwariamong.



## Gauteng

Ithabise kwa Gold Reef City. Tsena mo moepong wa gauta mme o palame sepomporomai sa leotwana. Bona Soccer City.



## Bokonebophirima

Tlaya kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesburg. Palama tlou. Lebelela dithutlwa, dipitse tse ditilodi le ditau. Tsaya ditshwantsho tsa diphologolo.



## KwaZulu Natal


Fa o tla kwa uShaka Marine o ka kgona go bona didolofini di tshameka kgwele ya dinao le diphenkwini di bina. Bona disili di tshegetsa dibolo ka dinko tsa tsona. Fa o le segatlhamelamasisi, o ka nna wa thuma le maruarua.



## Limpopo

Etela sekgwa sa pula. O tlaa bona dimela tse dikgolo le ditlhare tse dileele go gaisa.


O se ka wa lebala go tla ka sutu ya pula le mokgele wa gago.



## Kapabokone

Tlaya kwa Kimberley, mme o bone mosima o mogolo go gaisa mo lefatsheng.

O ka ja dijotshegare tsa gago kwa lefelong la pikiniki gaufi le Mosimamogolo.



## Mpumalanga

Nna nakonyana kwa Serapeng sa Bosetshaba sa Kruger. Setlhano se Segolo (the Big Five) se nna mo Serapeng se. Bona ditau, dinkwe, ditlou, ditshukudu le dinare mme o je dijotshegare tsa gago tsa pikiniki mo lefelong le le babalesegileng kgakala le diphologolo tse di tlhaga.



## Foreisetata

Etela Serapa sa Sandfontein. O tlaa bona ditshukudu, dinare, dithutlwa le dinoko.

Grape o ka nna wa thuma mo letamong le legolo.



## Kapabotlhaba

Serapa sa Ditlou sa Addo se na le ditlou tse dintsi. Leka go di bona tsotlhe. Kwa lebopong le le gaufi o ka nna wa bona le ruarua le le legolo le lesweu tota!



Letlha:



# Pakatlang



A re kwaleng

Buisa papetlana mme morago o arabe dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.

Ke leeto lefe le o ka le ratang thata? Goreng?

Batho ba tlaa bona eng kwa Kapabophirima?

Ba tlaa

Ba tlaa bona eng kwa Kwazulu Natala?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

phologolo	ditlou	thutlwa	kheibole	dikgolo
phiri	tlaya	thuma	khutlo	kgona
pholo	tla	thaba	khutlisa	kgora



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a nang le modumo **f**.



Feela	fisa	ntsho	folaga
mafura	senepe	segwagwa	fola
fula	telele	founu	boteng

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o ratang go ya teng.  
O batla go bona eng kwa teng.



A re direng

Thala setshwantsho mo sekipeng go  
bontsha se o tlaa se bonang. Tshwaya  
porofense e o tlaa yang kwa go yona  
mo mmepeng.



A re kwalleng

Tsenya **diphegelwana** mo dipolelong tse. Bolelela tsala ya gago gore  
ke dilo di le kae mo lenaneong lengwe le lengwe.

O ka bona ditau  ditlou  dinare le dithutlwa.

Phegelwana

O ka ja nama  merogo  senkgwe le bebetsididi.

O ka bona didolofini  diphenkwini  maruarua le leruarua le legolo le lesweu.



Ke batla go ya kwa  
godimo ga thaba.

Dirisa ditsejwana go bontsha gore bana ba  
ba reng.

A re kwalleng



Jabu a re "

"



Ke batla go bona Setlhano se Segolo.

Amo a re "

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ati a re "

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ga ke batle go bona Mosimamogolo.



A ke ka ya kwa godimo ga thaba ka kolo ya kheibole?

Lebo a re "


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Boitumediso

Botsa ditsala di le 10 gore di ka rata go ya kwa kae. Botsa, "A o ka rata go ya kwa Thabatafole? A o ka rata go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo?" Tshasa boloko nako nngwe le nngwe fa ba re, "Ee". Simolola kwa tlase ga lenaneo. Lenaneo ya gago e tlaa lebega jaana:






- Thabatafole
- Serapa sa Diphologolo sa Sandfontein
- Gold Reef City
- uShaka Marine
- Serapa sa Bosethaba sa Kruger
- Mosimamogolo
- Sekgwa sa Pula
- Serapa sa Diphologolo sa Pilanesberg
- Serapa sa Ditlou sa Addo



A re bueng

Lebelela athikele ya lokwalodikgang. O bona eng?

Buisa se bana ba se kwadileng.

A re buiseng



## Dikgankgolo tsa sekolo



### Sekolo se ya godimo le tlase

#### 16 Seetebosigo 2015

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa Thabatafole. Go ne go le tsididi mo godimo ga thaba ka jalo re ne ra apara dibaki le dihutshe. Monna wa mosiami o ne a re thusa go tsenya setulo sa maotwana sa ga Lebo mo koloing ya kheibole. O ne a sa kgone go palama ditepisi. Fa re tlhatlogela kwa godimo ga thaba re ne ra bona dipela tse dinnye. Di ne di lebega jaaka dipeba tse di nonneng. Koloji ya kheibole e tsere metsotso e le metlhano go tlhatlogela kwa godimo ga thaba. Mowa o ne o le tsididi. Fa re goroga kwa godimo re ne ra tsaya



ditshwantsho. Thaba e ne e le sephara mo godimo. E tshwana le tafole.

Fa re ntse re le kwa godimo ga thaba Ati a wa mme a thinyega lengole. O ne a sa gobala thata.

Fa re sena go boela kwa tlase, re ne ra ya kwa Akhwariamong ya Mawatlemabedi (Two Oceans Aquarium). Re ne ra bona ditlhapi, maruarua le dikhudu tsa lewatle.

Letlha:



A re kwaleng

Jaanong araba dipotse tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tihakakgolo mme o e feleletsa ka khutlo.



Go ba tsere sebaka se se kanakang go ya kwa setlhoeng sa thaba?

Ke goreng ba ne ba apere dijase le dihutshe tse di bothitho?

Gonne

Ke goreng e bidiwa Thabatafole?

Gonne

Go diragetse eng ka ga Ati?

A o akanya gore setlhogo sa athikele se siame? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.


thinyega	dipela	ditlhapi	lengole
nyema	ditepisi	tlhapa	ngatana
nyorwa	palama	tlhontse	ngoka



A re kwaleng

Ke mafoko afe mo lenaneong a a sa dumeng jaaka mafoko a a mo lebokosong la ntlha?

pitse	setlhabi	pitsa	tlhatlhoba	bitsa	<b>hema</b>
ngatana	leitlho	batana	ngamola	ngala	letana
nyera	legong	nyora	nyeleta	nyema	nyenya
mokoro	mokwatla	mokima	korotla	kolota	sekoro



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Thalela mafoko a a nyenyefaditsweng mo dipolelong tse. Re go file sekao.

Bana ba bone ditawana mo thabeng.

Ba ne ba tshameka ka matlapana.

Monna o ne a tsenya setulonyana sa gagwe mo koloing ya kheibole.

Ke ne ke na le penenyana mo kgetsanang ya me.

Mafoko a a re bolelelang bonnye jwa maina go le gantsi a gokelelwa setlhongwa – ana kgotsa – nyana. Fa ditlhongwa tse di gokelelwa mo maineng re bua ka nyenyefatso.



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhe a a mo pakapheting.

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le mafoko a pakapheti.

taboga

tsamaya

kwala

ikhutsa

bina

opela

bua

tshameka

bogela

leletsa

leleditse

binile

tabogile

tshamekile

ikhuditse

opetse

tsamaile

bogetse

buile

kwadile

Jaanong kwala dipolelo tse, o simolola ka maabane.

Ke a tshameka.

Maabane ke

Ke a tsamaya.

Maabane ke

Ke a bua.

Maabane ke

Ba bogela thelebišene.

Maabane ba



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga lokwalodikgang lwa l. phaposiborutelo lo lo mo tsebeng e e fetileng. Bua ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae go fitlha kwa sekolong. Bua ka ga dikgang tse o tlaa di bayang mo lokwalodikgannye lwa gago.



Kwala dikakanyo dingwe.

A re kwaleng



Gio diragetse eng?

Se diragetse leng?

Se diragetse kwa kae?

Ke goreng se ne se kgatlhisa?



Boitumediso

Kwala kgang ya gago mo phatlheng e e fa tlase. Thala setshwantsho ka ga kgang ya gago.



Leina la lokwalodikgang

Letlha

Setlhogo sa kgang

Kwala dikgang tsa gago fa.

Five horizontal lines for writing.

Thala setshwantsho fa.

A large empty box for drawing.



A re bueng

Bua ka ga setshwantsho sa akhwariamo le sa phousetara.





Akhwariamo ke lefelo  
le go fitlhelwang  
ditlhapi tse dintsi.  
Batho ba kwa go lona  
go bogela mefuta  
e e farologaneng  
ya ditlhapi.


### Etela akhwariamo



Tlaya go bona legae le legolo la ditlhapi. Re na le diketekete tsa ditlhapi mo lefelong le le lengwe. Bona diKETOPASE, tlhapi ya naleli, dikhudu tsa lewatele le maruarua. Tshaga le disili le didolofini. Tlaya ka nako ya dijotshegare mme o bogele leruarua le ja.



Go bulwa ka ura ya borobongwe  
Go tswalwa ka ura ya botlhano



Bagodi ke RIO  
Bana ba sekolo ga ba duele.  
Ba ka eta mahala.



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.

Ke eng se o ka se bonang mo akhwariamong?

Akhwariamo e bula ka nako mang?

E tswalelwa ka nako mang?

Bagodi ba duela bokae go tsena?

Bana ba duela bokae go tsena mo akhwariamong?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso

tshega	dolofini	bana
dijotshegare	founu	batla
tshela	lefelo	bogela

Mafoko a tlwaelo

fitlhetse  
bontsi  
tshwara

mong	tafole
leng	mmabole
mang	fole





A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga phousetara e e mo tsebeng ya masomeasupa robedi.  
Phousetara e e re bolelela eng?  
Ke mang yo o akanyang gore a ka kgatlhegela go buisa phousetara? Bana kgotsa bagodi? Goreng?  
O bone diphousetara dife tse dingwe? Ke tshedimosetso efe e nngwe e re ka e fitlhelang mo diphousetareng?



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a tlhalosang mo polelong nngwe le nngwe.  
O diretswe ya ntlha.

Matlhaodi

Tlhapi e **nnye** e tshabile.

Leruarua le legolo la meno a a bogale le ne la re leba.

Tlhapi e e tshikinyegang e fetile.

Dolofini e e relelang e tloletse kwa ntle ga metsi.

Disili tse di bosilo di tshageditse dibolo mo dinkong tsa tsona tse dileele.



Jaanong kwala tlhaloso ya gago. Bua gore o lebega jang. A o moleele kgotsa o mokhutshwane? A o mogolo kgotsa o monnye?

A re kwaleng








Boitumediso

Ntšwa e timetse Bua le tsala ya gago ka ga gore ntšwa e e lebeja jang.  
 Dira phousetara e e tlhalosang ntšwa gore batho ba tle ba kgone go e batla.  
 Bua gore e ntse jang, e ikutlwa jang le gore e dira medumo e e ntseng jang.  
 Neela ntšwa. Bua gore ba e bitse ka leina lefe fa ba bona ntšwa.

## NTŠWA E E LATLHEGILENG

E ntse jang.

\_\_\_\_\_

E ikutlwa jang.

\_\_\_\_\_

Leina la yona.

\_\_\_\_\_

Fa o ka bona ntšwa e, tswetswee leletsa  
 (Tlatsa leina la gago)

\_\_\_\_\_

Nomere ya mogala wa me ke.

\_\_\_\_\_

Fa o ka bona ntšwa ya me, o ka e tlisa kwa atereseng e.  
 (Tlatsa aterese ya gago)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





A re bueng

Lebelela setshwantsho sa mogasi wa dikgang mme o bue ka ga dikgang tse o akanyang gore o tlaa di bega.



A re buiseng

Tse ke dikgang tse di tswang kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg. DIKGANG Labobedi 16 Seetebosigo.



Maabane setlhopha sa bana ba sekolo se ne sa goroga kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg ba palame bese. Ba ne ba tlile go bona ditlou le ditshukudu le diphologolo tse dingwe tse di **tlhaga**. Bana ba bone ditlou di **lwa** ka **dinaka** tsa tsona. Fa Jimi Matso a ntse a **bogetse** ditlou di nwa, a bona segwagwa se sennyane se se botala jwa tlhaga. A leka go se **tshwara** mme a relela a bo a ngapega mo letsogong. Morutabana a mo tseela kwa tleliniking. Jimi a fitlhela segwagwa se sennyane se se botala jwa tlhaga mo kgwatlheng ya gagwe.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa lokwalodikgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.



Bana ba ne ba ile kwa Serapeng sa Pilanesberg ka letlha lefe?

Tlhalosa tatelano ya ditiragalo tse go fitlha Jim a ya kwa bookelong.

La ntsha o

Morago a

La bofelo a



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng dithutiso.



tlhaga	tshwara	lwa	ditlou	dikgang
tlhaba	setshwantsho	lwala	founa	kgona
tlhatswa	tshwenya	bolwetse	souta	kgopa



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhe a a mo pakapheting. Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

fitlhetse	lekile	reletse	<b>bone</b>
lebeletse	gorogile	bogetse	tsere
tsaya	fitlhela	goroga	bogela
leka	relela	<b>bona</b>	lebelela



Morutabana: Saena

Letlha



A re direng

Itirele dikgang ka ga se se diragetseng maabane. Dirajaaka e kete ke wena mmegadikgang wa thelebišene, mme o begele mongwe le mongwe dikgang.



A re kwaleng

Fetolela dipolelo mo pakapheting.  
Morago o di fetolele mo pakatlang.

Dipaka

Ke ya kwa sekolong.

Maabane ke ile

Ka moso ke tlaa

O tsaya melemo ya gagwe.

Maabane

Ka moso

Re bogela thelebišene.

Maabane

Ka moso



A re kwaleng

Dirisa ditsejwana go bontsha gore ba reng.

Ke itumetse.



Amo a re " \_\_\_\_\_ "

."



Re ya kwa beseng

Ati a re "

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jabu a re "

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ba gorogile thari  
mo sekolong.




O tsala ya me ya  
botlhokwa.

Bongji a re "

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Boitumediso

Lebelela setshwantsho se sa tlou e nwa metsi.  
Tlhalosetsa tsala ya gago gore o bona eng.

### Tlou e nwa metsi jang?

- La ntlha e gogela metsi mo selopong sa yona.
- Morago e tsenya selopo sa yona mo molomong wa yona.
- La bofelo e pompela metsi mo molomong wa yona.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati ka ga leeto lwa go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo.

Dumela Bukatsatsi

14 Motsheganong 2015

Gompieno e ne e le letsatsi le le kgethegileng mo go nna. E ne e le letsatsi la borobongwe la botsalo jwa me mme morutabana wa me o ne a re isa kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo! Ke ne ke itumetse le ditsala tsa me, Jabu le Amo.

Re bone ditlou tse dintsi. Gape go ne go na le tlowana. E ne e le ntlenyana. Fa re ema gore re je, ka rola ditlhako tsa me gone ke ne ke gotela . Kgabo e e bosilo ya tla mme ya utswa setlhako se sengwe sa me. Ke ne ka boela gae ka setlhako se le sengwe. Ke ne ke itumetse fa ke goroga kwa gae gone ke ne ka kgona go ja kuku ya me ya letsatsi la botsalo.

Ati





**A re kwaleng**

Buisa bukatsatsi. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e feleletsa ka **khutlo**.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Ati o ne a latlhegelwa ke eng kwa serapeng?

O latlhegetswe ke

Se mo latlhegetse jang? Ke mang yo o se tsereng?

Ditsala tsa go Amo e ne e le bo mang?

E ne e le

Ke goreng Ati a ne a itumeletse go goroga kwa gae?

O ne a itumeletse



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

utswitse	kuku	bosilo	ntlenyana
utswa	buka	lesilo	ntlole
butswa	tuku	setilo	montle



Mafoko a  
tlwaelo  
rola  
manaka  
ya



**A re kwaleng**

Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

tlile   lebeletse   utswitse   jele   tsere   eme   ile   bone

ja   tsaya   bona   lebelela   ema   tlaya   utswa   ya



### A re diragatseng

Diragatsa se se diragaletseng Ati kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo. Letla mongwe wa ditsala tsa gago gore a itire kgabo.



### A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo

Fa o tlogela ditlhako tsa gago kwa nokeng

Fa o dira tirogae ya gago

Fa o robala ka pele

Fa o tshameka ka molelo

o tlaa ša.

o tlaa tsena kwa sekolong ka nako.

kgabo e tlaa di utswa.

morutabana o tlaa go itumelela.



### A re kwaleng

Kwala se o tlaa bong o se dira beke e. Fetola dibuka le tsala ya gago go bona gore a go na le malatsi a mo go ona le dirang dilo tse di tshwanang.

## BUKATsATSI



Leina la me		Kgwedi
Letlha	Letsatsi	Se ke tlaa se dirang



Letlha:



Boitumediso

Tshola bukatsatsi sebaka sa malatsi a le mane. Kwala ka ga maemo a bosa le dikgang tse dingwe. Simolola go kwala ka ga dintlha tsa gompiono. Kwala ka ga tsa ka moso le tsa letsatsi le le latelang go fitlha o fetsa bukatsatsi ya gago.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



A re bueng Lebelela setshwantsho. O bona eng?



Dumi

16 Seetebosigo 2015

Ke akantse gore o ka rata go amogela posekarata e. Ke ntse ke e tshotse fa re sale re boa go tswa kwa Gold Reef City kwa Johannesburg.

Re kgweeditse kwa Johannesburg o o tletseng mosi le mebila e ne e tlhanasela e bile go le mesimana mo ditseleng. Re ne ra bona Soccer City. Ke setediamo se segolo thata. Se kgona go tshola batho ba ka nna 90 000 ka jalo bontsi jwa batho ba kgona go bogela kgwele ya dinao le rakebii kwa teng.

Kwa Gold Reef City re ne ra tsena mo moepong o o lefifi thata o o boteng. Go ne go le lefifi mo ke neng ka tshwanela go dirisa totšhe go bona. Morago ga moo re ne ra palama sepompromoi sa leotwana. Ke ne ka goeletsa gonne se ne dikologa ka bonako thata.

O ka re o ka tla le rona letsatsi lengwe.

Ntsalao



Dumi Makhanya  
Stand 12 Steve Biko Rd  
Soweto  
South Africa  
3219





A re kwaleng

Buisa posekarata. Araba dipotso tse.  
Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tihakakgolo mme o e feleletsa ka khutlo.

Bongi o kwaletse mang?

Bongi o ne a ya kwa kae?

Ke dilo dife tse pedi tse Bongji a di boneng?

Go ne go ntse jang mo moepong?

Bongi o kwadile posekarata leng?

A o ne a itumetse? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

akantse	goeletsa	totšhe	tshotse
ntse	boeletsa	tšhomi	tshuba
dintsi	poeletso	tšhotlha	tshega



A re kwaleng

Tsenya ts kgotsa olo kgotsa ana kgotsa tlh mo mafokong a gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.



goele \_ \_ a

\_ \_ ela

sek \_ \_ \_


nok \_ \_ \_

le \_ \_ \_ aka



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.



Ke ne ka goeletsa gonne

Go ne go le lefifi thata ka jalo

Pula e ne e na mme

re ne ra dirisa totšhe.

go ne go se tsididi.

sepomporomai sa leotwana se ne se le lebelo thata.



A re kwaleng

Buisa posekarata mme morago o feleetse dipolelo tse. Dirisa mafoko a go go thusa.

segolo

segolo  
thatasentle  
thata

lefifi

boteng

Soccer City ke lebala la metshameko se \_\_\_\_\_.

Re ne ra palama sepomporomai sa leotwana se \_\_\_\_\_.

Morago re ne ra tsena mo moepong o o \_\_\_\_\_.



A re kwaleng

Tlhopha mme o sekeletse lefoko le le pinki kgotsa le le botala jwa legodimo go natelisa polelo. Mafoko a a dirisitswe go tlhalosa batho kgotsa dilo.



Morutabana yo o **molemo/bosula** o buile le mosetsana yo o **tshwenyang/botlhale**.

Koloi e **kgolo/nnye** e ne e tsamaya mo mmileng o o **didimetseng/tlhanaselang**.

Monna yo **mosesane/o nonneng** o tebetse kolobe e **nnye/kgolo**.

Mosetsana yo **montle/maswe** o tsene mo ntlong e e **maswe/phepa**.

Tshingwana e **ntle/maswe** e tletse dimela tse di **suleng/tshelang**.



Letlha:



A re kwaleng


Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang motho kgotsa selo se o se ratang.

Large empty writing area with three horizontal blue lines.



Boitumediso

Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Large empty writing area with three horizontal blue lines.



Large empty writing area with three horizontal blue lines.



Morutabana: Saena

Letlha





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotla ka se o se bonang.

### Rotlhe re ne ra boela kwa gae.

Setlhopha sa ga Jabu se ne sa boa ka terena. E ne e le terena e telele. Terena e ne e tsamaya ka **iketlo** mo tsela e e manyokeyoke, mme fa e kgokologa mo dithabeng e tsamaya ka **bonako**. Terena e ne ya re robatsa rotlhe.



Setlhopha sa ga Ati se boile ka bese e e serolwana. Tsela e ne e tletse mesimanyana mme bese e tsamaya e tshikinyega. Nako nngwe e ne e **tshikinyega** thata, mme nako nngwe e ne e tshikinyega go le gonnye. Rotlhe re ne re **tshogile** fa re fologa.



Bangwe ba rona ba boetse kwa sekolong ka kariki ya **ditonki**. Kariki e ne e le bohibidu bo bo phatsimang. E ne e le bonya mme e lela **ditshipi** fa e tsamaya. Re ne re itumeletse go bona malomo a mantle le ditlhare tse ditala fa kariki e ntse e tsamaya ka **iketlo** e ya gae.

A re buiseng




Setlhopha sa ga Bongi se ile gae ka Gauterena. Mme Zita o ne a kgweetsa terena. E ne e le terena e **khutshwane** e tshetlha. E ne e tsamaya ka bonako go **gaisa** terena e nngwe. Bongi o ne a re o ne a itumetse thata mo tereneng bile e kete o tsamaiwa ke dilo mo dimpeng.





**A re kwaleng**

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso tse.

Sepalangwa	Se ne se lebega jang?	Se ne se tsamaya jang?	Bana ba ne ba ikutlwa jang?
	Sekhutshwane le tshetlha	Lebelo thata	Itumetse
			
			
			



**Tiriso ya mafoko**

Tlhaola mafoko a go ya ka matoroko a a nepagetseng. morago o dirise mafoko a 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukeng ya gago ya dithutiso.

- senotlolo
- senola
- bokurukuru
- borametlo
- khukhu
- tshematshema
- minola
- sekhurumelo
- noga
- tshenekegi
- borukhu
- otlolola
- noka
- sennanne
- tshekeletsa





A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mekgwa e mebedi e ya dipalangwa. Di dira eng se se tshwanang? Di farologana jang?



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botlala jwa tlhaga go bopa polelo.

Terena e telele

Terena ya Gauteng e khutshwane e tshetlha

Kariki ya ditonki e khibidu

Bese e e serolwana

e ne e tshikinyega mo tseleng e e mesimanyana.

e ne e lela ditshipi fa e tsamaya.

e ne e taboga ka lebelo le le kwa godimo.

e ne e tsamaya ka iketlo mo ditsele tse di sekamang.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo kgotsa sa mokgwa mongwe wa dipalangwa. Kwala dipolelo di le 2 go e tlhalosa kana go o tlhalosa.

---



---



---



---



---



Boitumediso

Dilo tse ke tsa eng? Bua gore di tshwana le eng, mme morago o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.



- nkwe
- tlou
- tau
- thutlwa
- tshukudu
- pitse e tilodi
- dolofini
- oketophase
- tlhapi
- pela
- phenkwini
- sili





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotla ka se o se bonang?



A re buiseng



### Matseno

Ke ne ka ema kwa nokeng mme ka bogela ditlou di nwa metsi.

Ditlou tse pedi di ne di **lwa** ka dilopo.

### Mmele

Ka bonako ke ne ka bona segwagwa se sennyane sa botala jwa tlhaga. Ke ne ka swetsa go se tebela.

Fa ke ntse ke **tebetse segwagwa ka** relela mme ka wela mo **mosimeng**.

Ke ne ka ngapega mo letsogong mme la simolola go tswa madi.

### Bokhutlo

Morutabana o ne a tshwanela go ntseela kwa ngakeng.

Ngaka e ne ya **roka** mongapo wa me mme a ntlhaba ka **lemao**.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e feleetse ka khutlo.




Jimi o ne a dira eng mo matsenong a kgang?

Jimi o ne a ikgobatsa jang?

Ngaka e ne ya dira Jimi eng?

O akanya gore Jimi o ne a ikutlwa jang kwa ngakeng?

Setlhogo se maleba sa kgang e ke sefe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

lwa	lemao	tebetse	gama	ntse
balwa	mokao	khutlisitse	nama	ntseela
salwa	bolao	meditse	kama	ntsosa



A re kwaleng

Sekeletsa se re se jang.

nama

nama

Sekeletsa se e leng mmala.


tala

tlala

Sekeletsa se re sa kgoneng go se ja.

poti

pere




Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa gago ka ga dikgang dingwe go tswa kwa gaeno. Bua ka ga kgang e o ka e kwalang.



O ya go kwala ka ga eng mo matsenong?  
O ya go kwala ka ga eng mo mmeleng?  
O ya go feleletsa kgang ya gago jang?

A re kwaleng



Matseno

Mmele

Bokhutlo



A re kwaleng

Simolola go kwala kgang ya gago fa. E buise, o e baakanye, mme o e kwale mo bukeng ya gago.

A large yellow rectangular area with a decorative border at the top and several horizontal blue lines for writing.



Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mme e nne le matseno, mmele le bokhutlo.





Sephuthelo sa kwa morago



### KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?



O nna kwa kae?

8

Sephuthelo

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

9

Handwriting practice area with four horizontal blue lines.

Tswelela ka kyang ya gago fa.

7

Handwriting practice area with four horizontal blue lines.

Kwala mmele wa kyang ya gago fa le mo tsebeng ya 5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.





Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Four horizontal blue lines for writing.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kang ya gago.

Four horizontal blue lines for writing.

7

3

Four horizontal blue lines for writing.



Tswelela ka kang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

9

Four horizontal blue lines for writing.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong jwa kang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

# D Thitokgang 4: Tikologo ya rona Kgweditharo 2: Dibeke 5 – 8

**D**  
**i**  
**t**  
**e**  
**n**  
**g**

## 49 Tau le peba 104

Go buisa & tlhaloganyana (kanelo)  
Go kwala: Tekatthaloganyo ya dipotso tsa ikgethelo  
Go bua: Kgaola diphapete tsa menwana mme o bolele kgang ya tau le legotlo.

## 50 Tau e kgolo le peba e nnye 106

Puo: Fetolela dipudula tsa puo go nna puokaedi  
Medumopuo: nya, a, etsa, ng, ana.  
Puo: Malatodi  
Puo: Matshwao a puo  
Go kwala: Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo.

## 51 Mmutla le Khudu 108

Go buisa & tlhaloganyana (kanelo)  
Puo: kwala dipolelo go bontsha bokao jo jo farologaneng jwa ditumatswana.

## 52 Lotso lwa Diphologolo 110

Go bua: Bua ka dithamalakwane tse di neetsweng  
Go kwala: Kwala dipolelo go bontsha se se diragetseng kwa tshimologong, mo mmeleng le kwa bokhutlong mo kgannyeng e e ka ga mmutla le khudu.  
Puo: Kwala dipharologanyo ka botlalo  
Tirwana ya go itumela (motshameko ka boto)

## 53 Letsatsi le phefo 112

Go buisa & tlhaloganyana: (Kanelo)  
Modumopuo: opo, oka, tsa, ua, aya

## 54 Kgaisano e kgolo 114

Go bua: Diragatsa terama ka kgang ya ga letsatsi le phefo. Go ne go tla diragalang fa kgang e ne e tsenyeletsa phefo le pula.  
Puo: Sekela madiri.

Go kwala: Kwala polelo ka ga dingwe le dingwe tsa ditshwantsho. (pakatsweledi)  
Tlhalosa ditshwantsho tse di bontshang dikgato tsa ngwedi.  
Thala ngwedi ka Mosupologo mongwe le mongwe mo kgweding eno mme o tlhalose gore e mo kगतong efe.

## 55 Bongji o palama baesekele 116

Go buisa & tlhaloganyana: (kanelo)  
Medumopuo: ome, ng, ntle, etsa

## 56 Leeto la ga Bongji la baesekele 118

Go bua: Itirele terama ka ga kgang.  
Puo: Bapisa matthalosi le maina.  
Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething o simolole ka Maabane.  
Puo: Tsenya tlogelo (') bontsha tlhagisa beng.  
Tlhalosiso: Buisa se Bongji le Amo ba se buileng mme morago o tsenye nomoro e e nepagetseng mo lefelong lengwe le lengwe mo mmepepe. (Kaetso le tlhagiso ka kerafo)

## 57 Bongji o phepafatsa tikologo 120

Go buisa & tlhaloganyana: (kanelo le phosetara)  
Medumopuo: swe, elo, ph, th  
Puo: Matthalosi

## 58 Letsema la go phepafatsa 122

Go bua: Tlotla gore o ka phepafatsa sekolo sa gago jang.  
Go kwala: Kwala temana e e ka ga sekolo sa gago.  
Puo: Tlatsa matthalosi a a seyong. Tsenya tlogelo (") "lefoko ya me" morago ga leina go bontsha beng.  
Go kwala: Dira phosetara o laletsa bana go tla go thusa go phepafatsa sekolo.

## 59 Go kodumela mo lewatleng 124

Go buisa & tlhaloganyana : (kanelo)

## 60 Ka fa tlase ga lewatle 126

Go bua: Tsaya karolo mo kgannyeng.  
Dirang ka mafoko: ate, ntle, oga, ng  
Go kwala: Feleletsa kgang. ..  
Go bua: Kaela mo mafokong a a neetsweng mme o bolelele tsala ya gago gore goreng selwana sengwe le sengwe se le bothokwa.



## 61 Lefatshe la ditshoswane 128

Go buisa & tlhaloganyana: (sekwalwa sa tshedimosetso)  
Medumopuo Kgaoganyana mafoko go ya ka dinoko.  
medumopuo: l e e didimetseng.

## 62 Tse dingwe gape ka ga ditshoswane 130

Tlhalosa setshwantsho  
Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething di simolole ka Maabane  
Dirang ka mafoko: Sekeletsa ditumatswana.  
Puo: Tlatsa a kgotsa aa)  
Boitumediso: Thala ditshwantsho go bontsha maikutlo, a boitumelo, khutsafalo, kutlobotlhoko le makalo.

## 63 Ka ga go buisa 132

Go buisa: Bua ka ga naane  
Dirang ka mafoko: Kgaoganyana mafoko go ya ka medumo.

## 64 A re kwaleng kgang 134

Go bua: Bua ka ga badiragatsi mo kgannyeng. Bua gore ke eng se o se ratileng go feta mo kgannyeng.  
Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

## Thanodi ya me 137





A re bueng

Nkokoagwe Amo o tlotla naane ya gagwe e a e ratang. Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o akanya eng ka ga naane e.

A re buiseng



### Tau e kgolo le peba e nnye

Letsatsi lengwe peba e nnye e ne ya tsosa tau mo borokong. Tau e ne ya rora mme ya re, "Ke tsositswe ke peba e nnye. Ke tla fitlholo ka yona."

Tau ya thaisa mogatla wa peba ka leroo la yona le legolo. "Nyaa tlhe, Rre Tau," ga tsunya peba. Tsweetswee, o se ka wa nja. Ke pebanyana fela.

"O bua nnete", ga rora tau. "O monnye thata go ka tlatsa mpanyana ya me."

"Ke a leboga, Rre Tau," ga tsunya peba. "Ke tla go thusa ka lengwe la malatsi."

"Ha ha ha!" ga rora tau e kgolo. "Pebanyana e nnye e e tshwanang le wena jaana e ka thusa tau e e maatla jaaka nna jang? Ke kgosi ya diphologolo tsotlhe. Nka kgona go ithusa ka bonna."

Ya re letsatsi lengwe tau e ntse e tsamayatsamaya, ya wela mo seraing sa motsomi. "Thusa!" ya goeletsa. "Ga ke kgone go tswa mo seraing."

Pebanya e nnye ya utlwa tau. Ya tabogela kwa seraing mme ya re, "Ke tla go thusa!"

"O monnye thata go ka nthusa," Tau ya rora.

Pebanyana e nnye ya simolola go nathoganya serai manathwana.

Ka bonako tau ya tswa mo seraing. Ya nyeba mme ya re, "O ka tswa o le peba e nnye mme o thuso e kgolo thata."





A re kwaleng

Buisa naane mme o tlhophe karabo e e nepagetseng.

Naane e bontsha eng?

A Go bonolo go tsietsa tau.

B Ga go tlhokege gore o nne mogolo go ka thusa.

Ke goreng tau e ne e goetsa?

A E ne e batla gore mongwe a e thuse.

B E ne e batla gore peba e tsamaye.

Tau e ne ya akanya eng fa e bona peba?

A E ne ya akanya gore peba ga e itse gore e ka e thusa jang.


B E ne ya akanya gore peba e nnye thata go ka e thusa.

Mafoko a  
tlwaelo

siame

serai

bonna




Jaanong kwala karabo ya gago ya potso e:  
Re ka ithuta eng go tswa mo naaneng e?




Boitumediso

Sega mempopo e, e beye mo menwaneng ya gago mme o e dirise go tlotla naane ya ga Tau le Peba.



O tlaa fitlhela tse di segilweng kwa morago ga buka.



A re kwaleng

Kwala se tau le peba di se buileng. Dirisa ditsejwana.




Tsweetswee, o se ka wa nja, rre Tau. Ke tlaa go thusa ka lengwe la malatsi.

Peba e rile, "



Tau ya re, "



O pebanyana e nnye thata. O ka se ka wa nthusa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse ka moo mafoko a khutlang ka -ana, -etsa le -ing. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

tsunya	tsamaya	boeletsa	seraing	pebanyana
nyenya	tsaya	goeletsa	gaising	mpanyana



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo kholomong e e kwa godimo le malatodi a ona a a mo kholomong e e kwa tlase.



nona	kgolo	telele	itumetse	maswe
khutshwane	ota	montle	nnye	tlhontse



A re kwaleng

Kwala malatodi a polelo nngwe le nngwe.

E ne e le letsatsi le le mogote mme tau e nnye ya bona peba e kgolo.

Tau e potlana e ne e le bokoa mme peba e kgolokgolo e ne e le maatla.

Tau e ne e le botlhofo mme peba e ne e le boima.

Motsomi yo o siameng o ne a baya serai sa go tshwara tau e e bosula.




Boitumediso

Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo. Mo bokwantleng ba karata kwala molaetsa o mokhutshwane. Ka mo gare ga karata, bua ka moo motho yo a go thusitseng a teng.



Blank writing area with horizontal lines.





A re bueng

A nkokoago o go tlotlela dinaane? Jaanong re ya go buisa naane e nkokoagwe Jabu a ratang go e tlotla. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya naane e bua ka ga eng.



A re buiseng



## Mmutla le Khudu

Ga twe bogologolo Mmutla le Khudu ba ne ba nna mo sekgweng se se tala. Khudu e khunou e ne e tsamaya ka iketlo thata mme mmutla ona o ne o aga o e tshega. Letsatsi lengwe Mmutla wa raya Khudu wa re, "Tlaya re bone gore ke mang yo o lebelo go gaisa." Khudu ya dumela mme Mmutla wa tshegela kwa godimo. Diphologolo tsotlhe tsa tla go bogela lebelo.

Mmutla wa taboga ka lebelo mme ka bonako ke fa o setse o le kwa pele ga khudu. Wa lebelela kwa morago mme o sa kgone go bona khudu gonne e ne e le kwa morago thata.

"Khudu e bonya thata," ga akanya mmutla. "E tlaa tsaya nako e telele go tla fa. Ke ya go ikhutsa mme fa ke bona khudu a tla, ke tlaa taboga ka lebelo gore ke fenyete lebelo." Mmutla wa kanama mme wa tshwarwa ke boroko.

Fa o ntse o robetse wa utlwa diphologolo tse dingwe di goeditse ka boitumelo. O ne wa akanya gore o a lora. Mme ya re fa o tsoga wa lemoga gore khudu o gaufi le mola wa phenyo.





Mmutla wa taboga ka lebelo le le gaisang mme wa se ka wa kgona go tshwara khudu. Khudu a bo a setse a fentse lebelo.

Buisa naane mme o arabe dipotso. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

A re kwaleng



Ke mang yo o fentseng lebelo? Goreng?

Ke mang yo o neng a tla go bogela lebelo?

Mmutla o ne wa ikhutsa kae?

Naya naane e setlhogo se se maleba.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko. A duma ka go tshwana mme a farologana ka bokao. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

mmutla	bona	bekere	lela
rutla	kona	sekere	bela



Mafoko a  
tlwaelo  
gantsi  
tshega  
khunou  
leng



## Dithamalakwane




### A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga dithamalakwane tse, mme o thale mola go golaganya thamalakwane le phologolo.



Ke kgona go tsamaya ka bonya. Ke rwala ntlo ya me gongwe le gongwe kwa ke yang. Ke mang?

Ke kgona go opela monate. Ke kgona go fofela kwa gae. Ke mang?



Ke kgona go loma le go rora. Mme gape ke monate thata. Ke mang?

Ke kgona go taboga ka bonako le go tlolela kwa godimo. O kgona go ka mpalama. Ke mang?



### A re kwaleng

Kwala polelo ya botlhokwa e le nngwe ka ga se se diragetseng mo matsenong, mmeleng le bokhutlong jwa naane ya Mmutla le Khudu.

Mo matsenong

Mo mmeleng

Mo bokhutlong



### A re kwaleng

Kwala mafoko a ka botlalo

kgebolo	ga ke bolo
'kgomo tsele	
'pitsa tsotlhe	
'poo tsa gagwe	

## Tlogelo

kgitse	
'ina	
Ba'eno	
Wa'etsho	

# Dipotso



Boitumediso

Gaisana le tsala ya gago. Dikolosa ledi. Fa e le tlhogo tsamaya dikgato tse pedi go ya kwa pele, mme fa e le mogatla boela morago ka kgato e le nngwe. Buisa se se kwadilweng mo bolokong e o wetseng mo go yona, mme o dire se e se buang.

SIMOLOLA



Opela pina.



Opa diatla tsa gago.



Bua lefoko le le simololang ka E.



Tshegetsa buka ka tlhogo ya gago.




Bua lefoko le le dumang jaaka O.

A h  
j n m c i d f b e




Ntsha leleme la gago.



Bua letsatsi le le tlang morago ga Labone.



Bua lefoko le le dumang jaaka itse.



Buisa lefoko le: tshwanetse.



Bua letlha la gompiono.



Bua letsatsi le le tlang morago ga Mosupologo.



Bua lefoko le le nang le B.



Bua lefoko le le nang le K.



Bofolola setlhako sa gago.



Bua lefoko le le nang le medumo e 3.




Bua lefoko le le nang le medumo e 2.



Naya lelatodi la: lala.



Bua lefoko le le nang le medumo e 4.



Bua gore o batla go nna eng fa o gola.



Tswala matlho, o nyebe.



Bua lefoko le le dumang jaaka laya.



Supa kwa morago ga tlelase.



Peletela leina la gago go ya kwa morago.



FETSA



A re bueng

E ke naane e e ratiwang ke nkokoagwe Bongji. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya naane e e le ka ga eng.



### Letsatsi le phefo

Ga twe phefo e kile ya foka ka maatla go kgabaganya toropo. Ditlhare di ne tsa sekama mme matlhabaphefo a tshetsherebana. Phefo e ne e le makgakga tota. Ya re, "Ke maatla go gaisa le ditlhare. Gape ke maatla go gaisa le Letsatsi tota!"

Letsatsi la tswa kwa morago ga maru mme la re, "Nnyaya, nnyaya, Phefo. Ke maatla go go gaisa."

"Tlaja re bone gore ke mang yo o maatla go gaisa," ga bua Phefo. "Ke tlaa simolola," a bua. "Bona gore ke maatla jang. Ke tlaa dira gore monna yole a apole jase ya gagwe."

Phefo e ne e budubutsa le go udubatsa fa e ntse e foka ka maatla go fitlhelela ditlhare di sekama. Monna a kopela jase ya gagwe thata mme a re, "Ke gatsetse ruri."

Letsatsi la tswa ka fa morago ga maru mme la itshegela fela. Dilo tsotlhe tsa thutafala. "Ija," ga bua monna. "Go bothithwana jaanong." Letsatsi la phatsima Le go feta. "A metlholo!" ga bua monna.



A re buiseng



"Ke a ša, e re ke apole jase e ya me."  
 Letsatsi la nyeba gape mme la re, "Ke nna  
 mofenyi!"



Mafoko a  
 tlwaelo

yole  
 ema  
 gagwe  
 nyeba



A re kwalleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go fefeletsa ka **khutlo**.



Banelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?

Go diragetse eng fa phefo e ne e foka?


Go diragetse eng fa letsatsi le ne le phatsima?

Ke mang yo a ka fenyang fa pula e ka tsenela kgaisano? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
 Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.




toropo	foka	udubatsa	rua	laya
sekoropo	boka	botsa	bua	tsaya
topo	loka	sutsa	kua	baya



**A re diragatseng**

Wena le ditsala tsa gago, diragatsang letsatsi, ngwedi, phefo le pula go bontsha gore ke mang yo o maatla go gaisa. Gakologelwang go nna le mongwe yo o apereng jase.



**A re kwaleng**

Sekeletsa madiri. Madiri ke mafoko a a bontshang tiragalo.

taboga	thuma	akanya	ethimola	tleloko
leino	kgweetsa	kwala	buisa	tsaya
raga	kgwele	tshameka	robala	tlhaga
motshameko	phatsima	pula	tsamaile	tsamaya



**A re kwaleng**

Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_



**Boitumediso**

Buisa ka ga ngwedi le letsatsi, mme o tlotlele tsala ya gago gore o bona eng.



### Letsatsi le Ngwedi

Ngwedi o o tsamaya o farologana fa o dikologa lefatshe. Ngwedi o fetoga jaana gone fa o ntse o tsamaya letsatsi le bonesa dikarolo tse di farologaneng tsa ngwedi. Re dirisa maina a go tihalosa mokgwa o ngwedi o lebegang ka ona ka dinako tse di farologaneng.

ngwedi o tlhapile	ngwedi o seripa	ngwedi o lengete	ngwedi o fifetse
			



**A re kwaleng**

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

O bona mofuta ofe wa ngwedi mo bosigong jwa gompieno?

Lebelela ngwedi mo Mesupologong e le mene mo kgweding e. Thala popego ya ona nako nngwe le nngwe.

--	--	--	--



A re bueng

Lebelela setshwantsho. Tlotla ka se o se bonang?



A re buiseng



### Baesekele e ntšhwa

Aubuti wa gagwe Bongi o filwe mpho ya baesekele ka letsatsi la botsalo jwa gagwe jwa bolesome. E ne e le baesekele e e bohobidu jo bo galalelang jo bo phatsimang. Bongi o ne a eletsa e kete e ka bo e le ya gagwe. Lamatihatso mongwe Bongi a kopa Thabo go mo adima baesekele. O ne a batla go ya go palama dibaesekele le Amo. Thabo a mo kopa gore a e tlhokomele.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo dikhing, ka fa tlase ga ditlhare tse dileele, ba tshela dinoka mme ba kgabaganya borogo jwa dikota. Lenaga le ne le le lentle e bile le talafetse.

Morago ga go kgabaganya borogo ba bona matlakala a mantsi le mabotlolo a a thubegileng. Ka bonako ga nna bokete le bokete thata gore Bongi a gate baesekele. A lebelela kwa tlase mme a lemoga gore thaere e e kwa morago e pantšhitse.





Go ne go le mabotlolo a mantsi le digalase tse di thubegileng fa fatshe.

Bongi wa batho a rwalela baesekele kwa gae mme a kopa Thabo gore a mo thuse go baakanya thaere.



**A re kwaleng**


Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka **tlhakakgolo**. Gakologelwa go feleletsa ka **khutlo**.

Bongi o ne a palame baesekele ya ga mang?

Ke eng se se pantšhisitseng thaere?

O ne a isa baesekele kwa gae jang?

O akanya eng ka ga batho ba ba latlhelang matlakala gongwe le gongwe?



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

lesome	phatsimang	lentle	eletsa
masome	galalelang	bontle	betsa
malome	dikhing	sentle	metsa

**Mafoko a tlwaelo**

eletsa  
kgabaganya  
tlase  
godimo



## A re diragatseng

Diragatsa Bongi a adima baesekele mo go Thabo. Bongi le Amo ba palame dibaesekele. Bontsha ka moo Bongi a rwalang baesekele go ya go bolelela Thabo gore leotwana le le kwa morago le pantšhitse. Bontsha gore Thabo o rileng fa a bona baesekele ya gagwe.

Maina le  
matlhalosi



## A re kwaleng

Re thaletse leina (kgotsa lefoko le le bitsang) mo polelong nngwe le nngwe fa tlase. Jaanong sekeletsa letlhaodi le le tlhaolang leina.

Maina ke mafoko a a  
bitsang dilo kgotsa batho.  
Matlhaodi a re bolelela  
gore batho le dilo ba  
ntse jang.

E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo.

galalelang jo bo phatsimang.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo ditlhatshaneng.

O ne a kgweetsa ka fa tlase ga ditlhare tse dileele.

O ne a kgabaganya borogo jwa dikota.

O ne a lemoga gore thaere e pantšhitse.



## A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

palame

lebeletse

tsamaile

bone

tsere

O palama baesekele ya gagwe.

Maabane o

Ke bona digalase tse di thubegileng.

Maabane ke

O tsaya baesekele ya gagwe.

Maabane o

O lebelela thaere e e pantšhitseng.

Maabane o

Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa diphatlha ka mafoko a a latelang go bontsha gore dilo tse ke tsa bomang: ya ga, wa ga, sa ga.

Baesekele __ Thabo	Buka __ Jimi	Mme <u>wa ga</u> Amo
Ntšwa __ Boni	Apole __ Morutabana	Pene __ Amo
Mogatla __ Tau	Setlhako __ Ati	Koloi __ rre



Boitumediso

Buisa seo Jimi le Amo ba se buileng fa ba ne ba feta mafelo a a farologaneng a a mo mmepeng. Kwala nomore ya lefelo le lengwe le le lengwe mo mmepeng.  
O diretswe ya ntlha.

1	Etla re eme re reke senotsididi.
2	Bona gore dilo tsotlhe di dintle e bile di ditala jang.
3	Tsela e e sekama e bo e fapoga thata.
4	Bona matlakala le digalase tse di thubegileng.
5	Leborogo le le se ka la wela fa fatshe.
6	Ke tshwanetse go kgweetsa sentle.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



A re bueng

Lebela phousetara e e dirilweng ke Bongi le Amo.

### Letsema la go phepafatsa

Bongi le Amo ba boleetse morutabana wa bona ka ga matlakala a a kwa nokeng. Morutabana wa bona o rile ba laletse bana ba bangwe go ba thusa go phepafatsa phaka. Ba ne ba baya phousetara kwa sekaolong. Bana ba le 24 ba ne ba tla go ba thusa go phepafatsa. Ba ne ba sela mabotlolo a a thubegileng, dithini le dipampiri tsotlhe.



Bana ba rata go tshela le go tshameka mo mafelong a a phepa.  
Ga re rate diphaka tse di maswe.  
Thusa go phepafatsa fa thoko ga noka.  
A rotlhe re tshole diphaka tsa rona di le phepa.



### Tsenela letsema la go phepafatsa.

Mongwe le mongwe o tlaa fiwa botlolo ya matute le borothopate.

Leng?

Ka Lamatlhatso 21 Mopitlwe 2013 ka 10:00.

Kwa kae?

Phaka ya Mabopane.

Bese e tlaa le buetsa kwa gae ka ura ya bobedi.



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.  
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse  
o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

maswe	lefelo	phepa	thusa
leswe	lefeelo	diphaka	thoko
leswela	bofelo	phepafatsa	botho



A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka  
tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Ke mang yo o thusitseng Bongi go dira phousetara?

Basetsana ba ba 2 ba ne ba swetsa go dira eng?

A o akanya gore e ne e le kakanyo e ntle gore ba sele matlakala? Goreng?

Go phepafatsa go simolotse nako mang?



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le tlhalosang bana. Ya  
ntlha o setse o e diretswe.

Matlhaodi

Mosetsana yo monnye o sela dithini.

Mosimane yo mogolo o thusa go phepafatsa phaka.

Mosetsana yo montle o batla go thusa.

Mosimane yo o kgatlhang o re bolelela motlae.

Basimane ba ba makgakga ba batla go fitlha kgamelo ya matlakala.



Morutabana: Saena

Letlha

121



A re bueng

Barutwana ba e ka dira eng go phepafatsa sekolo? Bua gore ke dikarolo dife tsa sekolo tse di leng maswe. Bua gore o ka rulaganya jang letsema la go phepafatsa sekolo sa gago.



A re kwaleng

Kwala temana ka ga sekolo sa gago. Bua gore ke dikarolo dife tse di batlang go phepafadiwa.

Blank writing area with horizontal lines for notes.



A re kwaleng



Tlatsa ka matlhaodi a a tlogetsweng. Dirisa mafoko a go go thusa.

phatsima

bogale

setala

Bongi o fetile mo sekgweng se \_\_\_\_\_.

Letsatsi le ne le \_\_\_\_\_.

O thutse letlapa le le \_\_\_\_\_.



A re kwalleng

Tlatsa dipolelo tse ka mafoko a a latelang go bontsha gore dilo tse ke tsa batho ba ba fetang bongwe: a, tsa, ya.

dibuka _ basetsana	dibuka _ boausi	dikopano _ barutabana
dintšwa _ basimane	dikoloi _ barutabana	diaparo tsa sekolo _ baaki
megatla _ diphologolo	ditshamekisi _ me	mabotlolo _ masea



Boitumediso

Lebelela phousetara ya ga Bongi. Jaanong dira phousetara e mo go yona o laletsang bana go tla go thusa go phepafatsa sekolo.





A re bueng

Ntatemogoloagwe Ati o rata go tlotla kgang ya ka moo dolifini e kileng ya boloka botshelo jwa gagwe ka teng. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya kgang e e le ka ga eng.



### Dolofini e falosa motho

Fa re ne re le bannye ntatemogolo wa ga Ati le tsala ya gagwe Thabo, ba ne ba tlwaetse go kodumela mo lewatleng le le boteng. Go ne go na le sekepe se segologolo ka fa tlase ga lewatle. Go ne go na le matlapa a boleng jo bo kwa godimo tse dintle tsa gauta le selefera mo sekepeng. Fa ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle o ne a apere seaparo se se kgethegileng sa go thuma se se bidiwang – “sutu e e metsi” – go sireletsa mmele wa gagwe. Gape o ne a dirisa tanka ya mowa gore a tle a kgone go hema ka fa tlase ga metsi.

Letsatsi lengwe ntatemogoloagwe Ati o ne a batla go ya kwa tlase kwa sekepeng, mme Thabo a re, “Nnyaya, a re se ka ra kodumela gompieno. Go tla pula ya matlakadibe.”

“Mme ke bone keetane e kima ya gauta. Ke batla go ya go e tsaya. Re ya go bona madi a mantsi ka yona.” Ga bua ntatemogoloagwe Ati.”

“Pula ya matlakadibe e ya go na mo metsotsong e le 15. Ga go a babalesega.” Ga bua Thabo.

Mme ya re Thabo a ntse a mo emetse mo mokorong, ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle.

Ntatemogoloagwe Ati a bona keetane mme a palelwa ke go e bofolola. A goga a bo a epa ka menwana ya gagwe, mme ya bofologa. Ka nako eo tanka ya mowa ya ga ntatemogoloagwe Ati e ne setse e tlaa fela. A tla a tshwere keetane ya gauta, mme Thabo a bo a setse a ile. Pula ya matlakadibe ya simolola go na. Ntatemogoloagwe Ati a tshwara keetane ka maatla



A re buiseng





a ntse a leka go thuma mme makhubu a bo a le magolo thata. O ne a tshogile gore o ya go betwa ke metsi. Keetane ya gauta ya bo e le bokete mme matsogo a gagwe a lapa. A latlhela keetane fa fatshe.

“Thusang, tsweetswee mongwe nthuse!” a goeletsa, mme go ne go se ope yo o utlwang. Morago a utlwa modumo o o monate thata. E ne e le modumo wa difini tsa dolofini. Dolofini ya thumela kwa go ntatemogoloagwe Ati, mme a itshwarelela ka difini tsa

dolofini. Dolofini ya tsaya ntatemogoloagwe Ati mme ya mmusetsa kwa lebopong.

E rile ntatemogoloagwe Ati a bolokesebile, dolofini ya tsamaya.

“Ke a go leboga gobo o bolokile botshelo jwa me,” ntatemogoloagwe Ati a goa ka boitumelo.



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.

Banelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?

Ke goreng ntatemogoloagwe Ati a ne a batla go kodumela ka fa tlase ga lewatle?

Ke goreng Thabo a ne a sa batle go emela ntatemogoloagwe Ati?

Ntatemogoloagwe Ati o boetse kwa lebopong jang?



Mafoko a tlwaelo

leboga  
modumo  
kodumela



## A re diragatseng

Diragatsa kgang ya ga ntatemogoloagwe Ati le Dolofini. Ke mang yo o tlaa nnang ntatemogoloagwe Ati? Ke mang yo o tlaa nnang Thabo? Ke mang yo o tlaa nnang dolofini e e bolokang botshelo jwa ga ntatemogoloagwe Ati?



## Matlhaodi



## Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso.

dintle	leboga	mang	monate
sentle	boga	nnang	ntate
bontle	goga	goreng	gate



## A re kwaleng

Akanya o le Ntatemogoloagwe Ati. Kwala ka ga se se go diragaletseng. Re go simoletse kgang.



Thabo o mpoletse gore ke se ka ka kodumela mme ke ne ke batla go tsaya keetane ya gauta. Ke itsitse gore pula ya matlakadibe e ya go na mme ka kodumela. Fa ke tlhatloga ka keetane ya gauta ...

---



---



---

Jaanong akanya o le dolofini. Kwala ka ga se o se boneng le ka ga se o se dirileng. Re go simoletse kgang ya dolofini.

Ke ne ke thumela kwa tlase kwa mafikeng gonne ke bone gore pula ya matlakadibe e etla. Ka bonako ka bona monna ka keetane ya gauta. O ne a goeletsa gore a thusiwe.

---



---



---



Boitumediso

Bua le tsala ya gago ka ga dilo tse di farologaneng tse bakodumedi ba di tlhokang fa ba le ka fa tlase ga metsi. Bua gore ke goreng ba tlhoka dilo tsotlhe tse.

Sefene

Mmaseke

Sefene se **dirisediwa** go hema

Tanka ya mowa

Lebanta la boima

**Mmaseke** o go thusa go bona ka fa tlase ga metsi

**Tanka ya mowa** go go fa mowa fa o le ka fa tlase ga metsi

Sutu ya metsi

**Lebanta la boima** go go dira bokete gore o nne ka fa tlase ga metsi

**Sutu ya metsi** go tshola mmele o le bothitho

Difini kana mafafa

**Difini** go thusa go thuma kana mafafa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?

A re buiseng



### Tse dingwe ka ditshoswane

A o setse o kile wa gata tshoswane? A o ntse o itse gore ditshoswane di tshela mmogo mo dintlhageng? A o ntse o itse gore ditshoswane di kgaoganya tlhogwana ya tsie. Fa o sala morago tselana ya ditshoswane o tlaa bona dijo mo sekhutlong se sengwe. Kwa sekhutlong se sengwe o tlaa bona sentlhaga.



### Sala morago tselana ya ditshoswane

Fa tshoswane e bona dijo e dira tselana gore tse dingwe di e sale morago. Tsotlhe di sala tselana e le nngwe go ya kwa dijong. Ditshoswane di rata dijo tse di nang le sukiri jaaka jeme kgotsa sukiri. Gape di ja masalela a dijo a re a tlogelang kwa gae. O tlaa di bona di kgobokanela dijo.

### Lekeletsa

Baya pampiri e na le dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane. Ema gore ditshoswane dingwe di bone dijo tse. O tlaa bona ditshoswane di ntse di oketsega di sala morago tselana yona eo. Sutisa dijo. A ditshoswane di di sala morago?

### Go diragala eng fa o sutisa dijo?

Morago ga go sutisa dijo ditshoswane di sa ntse di sala morago tselana ya bogologolo. Go tsaya sebakanyana pele di ka dira tselana e nngwe.

### Goreng?

Fa tshoswane e bona dijo, e tlogela lonko lo lo kgethegileng go supetsa tselana ya go ya kwa dijong. Ditshoswane tse dingwe go tswa kwa sentlhageng di nkgelela lonko lo mme di lo sale morago.



Letlha:



A re kwaleng

Buisa tshedimosetso e e ka ga ditshoswane mme o arabe dipotso.



Kgang e e ka ga eng?

- A E naya tshedimosetso ka ga ditselana tsa ditshoswane.
- B E re bolelela ka moo re ka fedisang ditshoswane ka teng.
- C E re bolelela gore re ka bona ditshoswane kwa kae.

Goreng o tshwanetse go baya dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane?

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A Gore ditshoswane di etsaetsege.    | C Gore ditshoswane di dire tselana. |
| B Go thibela tselana ya ditshoswane. | D Go bolaya ditshoswane.            |

Fa tshoswane e bone dijo, e bolelela tse dingwe jang gore di bone dijo?

- |   |  |
|---|--|
| A Di a bogela mme di e sale morago.     | C Di nkgelela dijo mo pampiring.                             |
| B Di a taboga go fitlhela di bona dijo. | D Di nkgelela lonko lo lo tlogetsweng ke tshoswane ya ntlha. |

A o akanya gore ditshoswane di a tlhokomelana? Ke goreng o rialo?



A re kwaleng

Buisa mafoko mme o reetse medumo.

Modumo nk

lonko	monko	nko
-------	-------	-----

Jaanong kgaoganya mafoko a ka dikarolwana. O filwe sekao ka ya ntlha.

mmogo	sala	tshedimosetso
mmo/go		
lekeletsa	morago	kgobokanela
taboga	pele	tlogelang

Mafoko a tlwaelo  
khutla  
mme  
molema



A re bueng

Lebelela tselana ya ditshoswane mo sekolong mme o thale se o se bonang.  
Tlhalosetsa tsala ya gago setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe ya  
tse, mme o simolole ka Maabane.  
Dirisa mafoko a go go thusa:

setse

jele

kgobokanetse bone

Ditshoswane di sala tselana morago.

Maabane ditshoswane

O bona ditshoswane di kgobokonela dijo.

Maabane o

Ditshoswane di ja dijo tse di sukiri.

Maabane



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng..

Tsamaisano

Dijo di/se selwa ke ditshoswane.

Pitse e/di nwa metsi.

Bongi o/ba palama baesekele.

Letsatsi le/a bolelo.

Re ne ke/re lebeletse  
ditshoswane.

Karabo o/ba thari gape.

Bana ba/o batla go ja.

Ditshoswane e/di batla dijo.



**A re kwaleng**


Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.

Re dirisa ke, se ke, yo ke  
fa pele ga leina lengwe le  
lengwe fa re araba potso.  
"Ke eng se?"



ke	apole
	lee
	pitse
	pene

	motho
	nama
	namune
	lesea



	sethumi
	peba
	mokgele
	pholo



**Boitumediso**

Ditshoswane di bolelelana kwa dijo di leng teng ka go tlogela lonko mo tselaneng ya dijo. Di dira jaana gonne ga di kgone go bua. Le rona re ka bolelela ditsala tsa rona sengwe re sa buisane le bona. Re dirisa difatlhego le matlho a rona go bontsha maikutlo. Tlatsa tafole e.

Ba reng?	Ke tenegile.	Ke itumetse.	Ke tlhontse.	Ke maketse.
Matlho				
Melomo				
Dintshi				
Sefatlhego				
Jaanong thala difatlhego tsa gago.				





A re bueng

Lebelela ditshwantsho tsa dinaane tse re di buisitseng.

Tau e kgolo le  
Peba e nnye

Letsatsi le Phefo

Go falosa  
DolofiniTse dingwe ka  
ditshoswane

Mmutla le Khudu



Bongi

A re buiseng



Akanya ka ga dinaane tse o di buisitseng mo bukeng e.

Ke mofuta ofe wa naane oo o ratileng thata?

Ke goreng o rata dinaane dingwe go gaisa tse dingwe mo bukeng e.

Di kwale dinomoro, o simolola ka 1 ya naane e o e ratileng thatathata, go ya go 4 ya naane e o e ratileng go le gonnye.

A o ratile Tlou e kgolo le Peba e nnye kgotsa Letsatsi le Phefo kgotsa Mmutla le Khudu? O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go ijesa monate.

A o tlhophile go falosa Dolofini kgotsa Lefatshe la ditshoswane?

O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go batla tshedimosetso.



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go feleletsa ka khutlo.



Ke naane efe e o e ratileng thatathata.

Ke eng se o se ratileng ka ga naane e?

Ke naane efe e o e ratileng go le gonnye?

Ke eng se o sa se ratang ka ga naane e?

A o rata go buisetsa go batla tshedimosetso kgotsa go ijesa monate?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo mme morago o kgaoganye mafoko go ya ka medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya dithutiso

mmogo	ratang	monate
m/mo/go		
kgang	tshedimosetso	buisa
dikgang	nomore	dolofini



Mafoko a tlwaelo

ntlha  
bobedi  
boraro  
bone



## A re diragatseng

Tlotla le tsala ya gago ka ga naane e o e ratileng thatathata.

Tlotla ka ga baanelwa mo naaneng. Bua gore ke eng se o se ratileng thatathata ka ga naane e.  
A naane e e go file tshedimosetso?

Rulaganya go kwala naane kgotsa kgang ya gago.

## A re kwaleng



E tlaa bua ka ga eng?

Baanelwa bagolo ba gago e tlaa nna bomang?

O tlaa neelana ka tshedimosetso efe?



## Boitumediso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo bokwantleng, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.





### Sephuthelo sa kwa morago



### KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?



O nna kwa kae?

KGATO 4. Sega mo moleng morago ga go tshwaraganya buka

### Sephuthelo

Thala setshwantsho fa.



Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

KGATO 1. Mena mo moleng wa marantso



Blank writing area with horizontal blue lines for text entry.

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Blank writing area with horizontal blue lines for text entry.

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya G.



Blank writing area with horizontal blue lines for text entry.

Thala setshwantsho fa.



Blank writing area with horizontal blue lines for text entry.


Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Four horizontal blue lines for writing.

Fetsa kgang ya gago.

Four horizontal blue lines for writing.


Four horizontal blue lines for writing.



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Four horizontal blue lines for writing.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong!wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

# Thanodi ya me

A  
a

Blank writing lines for uppercase A and lowercase a.

Blank writing lines for uppercase G and lowercase g.

G  
g

B  
b

Blank writing lines for uppercase B and lowercase b.

Blank writing lines for uppercase H and lowercase h.

H  
h

C  
c

Blank writing lines for uppercase C and lowercase c.

Blank writing lines for uppercase I and lowercase i.

I  
i

D  
d

Blank writing lines for uppercase D and lowercase d.

Blank writing lines for uppercase J and lowercase j.

J  
j

E  
e

Blank writing lines for uppercase E and lowercase e.

Blank writing lines for uppercase K and lowercase k.

K  
k

F  
f

Blank writing lines for uppercase F and lowercase f.

Blank writing lines for uppercase L and lowercase l.

L  
l

# Thanodi ya me

M  
m

Blank writing lines for uppercase M and lowercase m.

Blank writing lines for uppercase M and lowercase m.

S  
s

N  
n

Blank writing lines for uppercase N and lowercase n.

Blank writing lines for uppercase N and lowercase n.

T  
t

O  
o

Blank writing lines for uppercase O and lowercase o.

Blank writing lines for uppercase O and lowercase o.

U  
u

P  
p

Blank writing lines for uppercase P and lowercase p.

Blank writing lines for uppercase P and lowercase p.

V  
v

Q  
q

Blank writing lines for uppercase Q and lowercase q.

Blank writing lines for uppercase Q and lowercase q.


W  
w

R  
r



Blank writing lines for uppercase R and lowercase r.


Blank writing lines for uppercase R and lowercase r.


X-Z  
x-z









Dinoga le dillere  
 Segela dinoga le dillere dibadi  
 tse.













## Reversible Masks




Cut out this mask on the outer black line. Thread some string through the holes below the lion's ears so that you can wear the reversible mask.









## Dice

Cut out the dice on the outside black lines and fold on the white dotted lines. Glue the flaps on the inside of the dice.





Counters for the board game.



Glue the tortoise shell here.

Finger puppets

